



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16 - 11	20 15	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	12-2/15-1		
VEZA:			
EPA:	727 XXV		
SKRACENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-3036/ - //
Podgorica, 20. januar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. decembra 2014. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI ŽIVOTINJA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **PETAR IVANOVIĆ**, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i **BILJANA BLEČIĆ**, v.d. direktorke Veterinarske uprave.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI ŽIVOTINJA

Član 1

U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4 tač. 3 i 4 mijenjaju se i glase.

„3) **druge životinje** su životinje koje nijesu obuhvaćene definicijom domaćih životinja iz tačke 2 ovog člana (kućni ljubimci, živina, pčelinja društva),

4) **držalac goveda** je vlasnik goveda odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, trajno ili privremeno, kao i za vrijeme prevoza ili prometa,”

Poslije tačke 4 dodaju se četiri nove tačke koje glase.

„4a) **držalac ovaca ili koza** je vlasnik ovaca ili koza odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, trajno ili privremeno, osim veterinarskih ambulanti i veterinarske službe,

4b) **držalac svinja** je vlasnik svinja odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, trajno ili privremeno;

4c) **držalac kopitara** je vlasnik kopitara odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za njihovo držanje, sa ili bez naknade, trajno ili privremeno, kao i za vrijeme prevoza, na sajmovima ili za vrijeme takmičenja, trka ili kulturnih događanja;

4d) **držalac drugih životinja** je vlasnik odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, uključujući i privremeno čuvanje životinja,”

Tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) **gazdinstvo goveda** je bilo koji objekt ili zgrada, a u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, zemljište gdje goveda borave, drže ili se uzgajaju;”

Poslije tačke 5 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„5a) **gazdinstvo ovaca i koza** je bilo koji objekt, zgrada ili u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, zemljište na kom ovce i koze borave, drže ili se uzgajaju, trajno ili privremeno, osim veterinarskih ambulanti i veterinarske službe,

5b) **gazdinstvo svinja** je bilo koji objekt, zgrada ili u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, mjesto na kojem svinje borave, drže ili se uzgajaju;

5c) **gazdinstvo za druge životinje** je svaki objekat, zatvoren ili otvoren prostor na kojem se nalaze, drže ili se uzgajaju životinje;”.

Član 2

Član 5 mijenja se i glasi.

“ II. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA DOMAĆIH ŽIVOTINJA I GAZDINSTAVA

Član 5

Držalac životinja dužan je da omogući identifikaciju životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona i registraciju gazdinstva

Identifikaciju i registraciju životinja iz stava 1 ovog člana i registraciju gazdinstva iz člana 4 tač. 5, 5a i 5b ovog zakona vrše veterinarske ambulante kojima je ustupljeno vršenje poslova od javnog interesa u skladu sa zakonom.

Držalac iz stava 1 ovog člana dužan je da prijavi novo gazdinstvo organu uprave nadležnom za poslove veterinarstva (u daljem tekstu: Uprava) u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva

Identitet domaćih životinja utvrđuje se na osnovu ušnih markica i dokumenata za kretanje

Ušne markice ne smiju se skidati i mijenjati bez dozvole Uprave

Nabavku ušnih markica u skladu sa zakonom i raspodjelu veterinarskim ambulantom vrši Uprava."

Član 3

Član 10 mijenja se i glasi.

"Identifikacija ovaca i koza vrši se identičnim, dvostrukim ušnim markicama na oba uha, fiksiranjem kroz ušnu školjku, u roku od šest mjeseci od rođenja odnosno prije napuštanja gazdinstva, a ukoliko se drže u ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom, identifikacija se vrši u roku od devet mjeseci od rođenja.

Ovce i koze namijenjene za stavljanje u promet na teritoriju zemalja članica Evropske unije pored identifikacije iz stava 1 ovog člana identifikuju se i jednom elektronski čitljivom oznakom

Uvezene ovce i koze identifikuju se na prvom gazdinstvu istovara u Crnoj Gori, a najkasnije 14 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja gazdinstva

Uvezenim ovcama i kozama iz zemalja članica Evropske unije ne mijenjaju se ušne markice i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka.

Uvezene ovce i koze iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće zemlje) identifikuju se novim ušnim markicama i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i broj ušne markice iz zemlje porijekla.

Uvezene ovce i koze namijenjene za klanje koje se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od pet radnih dana nakon veterinarskog pregleda na granici, zadržavaju ušne markice zemlje porijekla i ne identifikuju se novim ušnim markicama.

U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva, držalac ovaca i koza dužan je da u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi izdavanja nove ušne markice.

Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 7 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem o čemu obavještava držaoca i veterinarsku ambulantu.

Veterinarska ambulanta je dužna da u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice izvrši identifikaciju životinje novom ušnom markicom.

Uz zahtjev iz stava 7 ovog člana prilaže se i dokaz o uplati troškova.

Oblik, sadržaj i materijal za izradu ušnih markica iz stava 1 ovog člana i način postavljanja - aplikacije ušnih markica, oblik i način postavljanja elektronske oznake propisuje Ministarstvo "

Član 4

U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi.

"Držalac ovaca i koza, osim prevoznika, dužan je da vodi registar gazdinstva ovaca i koza i vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembra tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine."

U stavu 3 poslije riječi „transport“, dodaju se riječi: „rođenje, uginuće i“.

Član 5

Član 14 mijenja se i glasi.

"Identifikacija svinja

Član 14

Identifikacija svinja vrši se dvostrukim ušnim markicama na lijevo uvo, fiksiranjem kroz ušnu školjku.

Ušne markice moraju imati jedinstven kod za identifikaciju svake svinje pojedinačno.

Novorođene svinje identifikuju se prije napuštanja gazdinstva rođenja, a najkasnije u roku od 45 dana po rođenju.

Držalac svinja je dužan da podnese zahtjev za identifikaciju svinja u roku od sedam dana od dana rođenja svinje.

Uvezenim svinjama koja potiču iz zemalja članica Evropske unije ne mijenjaju se ušne markice i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja prvog gazdinstva istovara u Crnoj Gori.

Uvezene svinje iz trećih zemalja identifikuju se novim ušnim markicama u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja prvog gazdinstva istovara u Crnoj Gori i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i postojeći broj ušne markice iz zemlje porijekla.

Uvezene svinje namijenjene klanju zadržavaju ušne markice zemlje porijekla i ne identifikuju se novim ušnim markicama ukoliko se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od 30 dana nakon veterinarskog pregleda na granici.

U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva, držalac svinje dužan je da u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi izdavanja nove ušne markice.

Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 8 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem o čemu obavještava držaoca i veterinarsku ambulantu.

Veterinarska ambulanta je dužna da u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice izvrši identifikaciju životinje novom ušnom markicom.

Uz zahtjev iz stava 8 ovog člana, prilaže se i dokaz o izvršenoj uplati troškova

Oblik, sadržaj i materijal za izradu ušnih markica kao i način postavljanja - aplikacije ušnih markica propisuje Ministarstvo."

Član 6

Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Registar gazdinstva svinja

Član 14a

Držalac svinja dužan je da vodi registar gazdinstva svinja i vrši popis svinja dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembra tekuće godine

Podaci o izvršenom popisu dostavljaju se Upravi u periodu do 15. jula tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine.

Registar iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži: podatke o gazdinstvu svinja, držaocu svinja i svinjama na gazdinstvu.

Fizičko lice koje drži jednu svinju na svom gazdinstvu koja je namijenjena za sopstvene potrebe nije dužno da podnese prijavu iz člana 5 stav 3 ovog zakona i da vodi registar gazdinstva svinja

Držalac svinja dužan je da u registar gazdinstva svinja unosi podatke o porijeklu, identifikaciji, odredištu kretanja (prodaja, nabavka, transport, rođenje, uginuće i klanje), kao i podatke o inspekcijskim kontrolama.

Držalac svinja dužan je da sve promjene iz stava 5 ovog člana, unosi u registar gazdinstva svinja u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra dostavi Upravi u roku od sedam dana od nastanka promjene, radi unošenja podataka u Elektronsku bazu podataka.

Držalac svinja (osim prevoznika), dužan je da promjene podataka koje se odnose na držaoca i gazdinstvo dostavi Upravi u roku od sedam dana od dana nastanka promjene, radi unošenja u Elektronsku bazu podataka.

Držalac svinja dužan je da podatke iz registra gazdinstva svinja čuva najmanje tri godine od dana kada zadnja svinja napusti gazdinstvo.

Bliži sadržaj i način vođenja registra gazdinstva svinja propisuje Ministarstvo

Prijava za kretanje svinja

Član 14b

Svinje koje se premještaju između dva ili više gazdinstava, mora da prati prijava za kretanje, koju popunjava i potpisuje držalac svinja

Popunjenu i potpisanu prijavu iz stava 1 ovog člana, držalac svinja dužan je da dostavi veterinarskoj ambulanti iz člana 5 stav 2 ovog zakona.

Bliži sadržaj i obrazac prijave za kretanje propisuje Ministarstvo.

Identifikacija i registracija kopitara i registracija gazdinstva drugih životinja

Član 14c

Identifikacija i registracija kopitara (konji, magarci, mazge i mule) i registracija gazdinstva drugih životinja (živina i pčelinja društva) vrši se u skladu sa propisom Ministarstva.

Držalac životinja iz stava 1 ovog člana, dužan je da vodi registar gazdinstva.

Nabavku sredstava za identifikaciju životinja iz stava 1 ovog člana i raspodjelu veterinarskim ambulantom vrši Uprava.

Način vođenja i sadržaj registra iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo."

Član 7

U članu 16 stav 2 riječi. „iz čl. 7, 12 i 15" zamjenjuju se riječima: „iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15"

Član 8

U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja" dodaju se riječi. „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona".

U stavu 2 poslije riječi stočarstva dodaje se zarez i riječi: „Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana."

U stavu 4 riječi. „mesa i proizvoda od mesa" zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa".

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi.

„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo "

Član 9

U članu 18 stav 1 riječi „i drugih životinja“ zamjenjuju se riječima: „životinja i kućnih ljubimaca“

U stavu 3 riječi „i drugih“ brišu se.

U stavu 6 riječi: „iz čl. 6, 7, 8, 10 i 12“ zamjenjuju se riječima: „iz čl. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14a, 14b i 14c“, a poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.

Član 10

U članu 19 stav 2 poslije riječi „ovaca“ dodaju se riječi: „i koza“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Identifikacija i registracija svinja finansira se:

- iz donacija i budžeta u cjelosti do 31. decembra 2015. godine;
- od 1. januara 2016. godine 50% troškova za identifikaciju plaća držalac;
- od 1. januara 2017. godine troškove identifikacije u cijelosti plaća držalac.“

Dosadašnji st. 3, 4, 5 i 6 postaju st. 4, 5, 6 i 7

Član 11

U članu 20 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže svinje, vrši se na najmanje 3% gazdinstva na kojima se drže svinje.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Odabir gazdinstva za godišnju kontrolu iz st. 2, 3 i 4 ovog člana, vrši se na osnovu analize rizika.“

U stavu 5 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- iznosa godišnje premije za životinje koja je zatražena i/ili isplaćena gazdinstvu, u poređenju s iznosom koji je isplaćen za predhodnu godinu.“

Poslije stava 6 dodaju se dva nova stava, koja glase:

„Ako se kontrolom iz stava 2 ovog člana utvrdi znaatan stepen neusklađenosti, najmanji obim kontrole će se povećati u sljedećem periodu godišnjih inspekcija.“

Kontrolu nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja može vršiti i Evropska unija.

Dosadašnji st. 4, 5, 6 i 7 postaju st. 5, 6, 7, 8 i 10. “

Član 12

U članu 23 alineja 2 poslije riječi „držalac životinje“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.

U alineji 5 poslije riječi: „držalac životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.

Član 13

Član 24 mijenja se i glasi:

- „Novčanom kaznom od 800 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
- 1) ne omogući identifikaciju životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona i ne omogući registraciju gazdinstva (član 5 stav 1);
 - 2) ne prijavi novo gazdinstvo organu uprave nadležnom za poslove veterinarstva u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva (član 5 stav 3);
 - 3) bez dozvole Uprave skida i mijenja ušne markice (član 5 stav 5),

- 4) u roku od 7 dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, ne podnese zahtjev Upravi, za izdavanje duplikata ušne markice odnosno nove ušne markice (član 6 stav 8, član 10 stav 7 i član 14 stav 8),
- 5) ne vodi registar gazdinstva (član 7 stav 1);
- 6) ne dostavi podatke Upravi o svakom kretanju goveda sa i do gazdinstva, kao i rođenje, uginuće, klanje, kupoprodaju, sa datumima kad su se ovi događaji desili, u roku od sedam dana od nastanka događaja (član 7 stav 3);
- 7) držalac goveda sve promjene iz člana 7 stav 3 ovog zakona ne unose u registar gazdinstva goveda u roku od tri dana od dana nastanka promjene (član 7 stav 4);
- 8) goveda ili ovce i koze upućuje na pašnjake-katune, u periodu od 1. maja do 15. oktobra, a ne popuni prijavu kretanja (odlazak na katun), i ne ovjeri je kod veterinarske ambulante (član 7 stav 6 i član 12 stav 7);
- 9) pasoš iz člana 8 st. 1 i 2 ovog zakona ne prati goveda pri kretanju sa gazdinstva (član 8 stav 4);
- 10) držalac goveda ne vrati pasoš Upravi u roku od sedam dana od dana uginuća životinje (član 8 stav 6);
- 11) klanica ne vrati pasoš Upravi u roku iz člana 8 stav 6 ovog zakona Upravi (član 8 stav 7);
- 12) u roku od 7 dana od dana gubitka, odnosno oštećenja pasoša držalac goveda ne podnese zahtjev Upravi za izdavanje duplikata pasoša (član 8 stav 9);
- 13) držalac goveda ne vrati privremeni pasoš Upravi u roku od 7 dana kad tele napuni četiri mjeseca života ili ukoliko tele uquine ili bude zaklano (član 9 stav 2);
- 14) privremeni pasoš koristi za više od dva kretanja sa gazdinstva (član 9 stav 4);
- 15) ne vodi evidenciju o kretanjima teladi koje prati privremeni pasoš (član 9 stav 6);
- 16) ne vodi registar gazdinstva ovaca i koza i ne vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembra tekuće godine i podatke o izvršenom popisu ne dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine (član 12 stav 1);
- 17) držalac ovaca, odnosno koza sve promjene iz člana 12 stava 3 ovog zakona ne unose u registar gazdinstva u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra ne dostavi Upravi u roku od sedam dana od dana nastanka promjene (član 12 stav 4);
- 18) držalac ovaca i koza, promjene podataka koje se odnose na držaoca i gazdinstvo ne dostavi Upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene (član 12 stav 5);
- 19) ovce i koze koje se premještaju između dva odvojena gazdinstva ne prati prijava za kretanje (član 13 stav 1);
- 20) ne vodi registar gazdinstva svinja i ne vrši popis svinja dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembra tekuće godine (član 14a stav 1);
- 21) držalac svinja ne unese u registar gazdinstva svinja sve podatke o porijeklu, identifikaciji, odredištu kretanja kao i podatke o inspekcijskim kontrolama (član 14a stav 5);
- 22) držalac svinja sve promjene iz člana 14a stav 5 ovog zakona ne unese u registar gazdinstva svinja u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra ne dostavi Upravi u roku od sedam dana od nastanka promjene (član 14a stav 6);
- 23) popunjenu i potpisanu prijavu iz člana 14b stav 1 ovog zakona, držalac svinja ne dostavi veterinarskoj ambulanti iz člana 5 stav 2 ovog zakona (član 14b stav 2).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3.000 eura.

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8 000 eura

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci "

Član 14

Član 25 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od od 800 eura do 25 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako.

- 1) ne izvrši identifikaciju i registraciju životinja iz člana 5 stav 1 ovog zakona i ne izvrši registraciju gazdinstva iz člana 4 tačka 5, 5a i 5b ovog zakona (član 5 stav 2);
- 2) ne dostavi Upravi prijavu kretanja (odlazak na katun) u roku od tri dana od dana ovjere (član 7 stav 6 i član 12 stav 7);
- 3) ne izvrši u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice identifikaciju životinje novom ušnom markicom (član 10 stav 9 i član 14 stav 10);
- 4) ne izda popisni list za registraciju gazdinstva i potvrdu o izvršenoj identifikaciji domaćih i drugih životinja (član 18 stav 1);
- 5) najkasnije u roku od tri dana od dana utvrđivanja promjena ne dostavi Upravi podatke o rođenju, uginuću, klanju, kupoprodaji, kretanju domaćih životinja, kao i podatke o promjeni vlasništva i registraciji novih gazdinstava (član 18 st. 3),
- 6) ne čuva zadužene ušne markice i ne vodi evidenciju o zaduženim i apliciranim ušnim markicama i izdatim privremenim pasošima, kao i evidenciju o ovjerenim prijavama kretanja (odlazak na katun) (član 18 stav 4).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3.000 eura

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera, zabrana vršenja djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci."

Član 15

Član 27a mijenja se i glasi:

„Identifikacija novorođenih goveda od pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, vršiće se najkasnije u roku od 20 dana od dana rođenja

Novorođena goveda iz člana 6 st 3 i 4 ovog zakona, koja nijesu identifikovana u skladu sa stavom 1 ovog člana, identifikovaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji “

Član 16

Poslije člana 27a dodaju se dva nova člana koja glase:

„Član 27b

Privremeni pasoš iz člana 9 stav 1 ovog zakona od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji izdavaće se za telad starosti do četiri nedjelje.

Za telad iz člana 9 stav 1 ovog zakona kojima je izdat privremeni pasoš i koja su starija od četiri nedjelje, izdaće se pasoš u skladu sa članom 8 ovog zakona do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 27c

Identifikacija ovaca i koza dvostrukim ušnim markicama vršiće se dok brojno stanje ovaca i koza u Crnoj Gori ne bude veće od 600 000 ovaca odnosno 160.000 koza, osim ovaca i koza iz člana 10 stav 2 ovog zakona

Ukoliko dođe do povećanja broja ovaca i koza preko 600 000, sve ovce i koze u Crnoj Gori identifikovaće se u skladu sa članom 10 stav 2 ovog zakona."

Član 17

Poslije člana 28 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 28a

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 84 Zakona o izmjenama i dopunama zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje („Službeni list CG", broj 40/11) "

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore"

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja proističu iz potrebe daljeg unaprjeđivanja sistema identifikacije i registracije domaćih životinja, prvenstveno svinja i usaglašavanja sa legislativom EU Identifikacija i registracija svinja je sistem koji objezbjeđuje slijedljivost svake svinje od gazdinstva rođenja do smrti, uključujući sva premještanja i kretanja, što je od presudne važnosti za kontrolu zaraznih bolesti Shvatajući važnost i potrebu obilježavanja životinja kojim se uspostavlja sistem njihove slijedljivosti, kroz Projekat Identifikacija i registracija životinja (faza I) uspostavljen je sistem identifikacije i registracije goveda (finansiran od strane Evropske Unije), a kao faza II identifikacija ovaca i koza, a koji su kompatibilni sa standardima EU Projekat koji je u toku, IPA 2011 „Jačanje veterinarske službe u Crnoj Gori“, kao jednu od komponenti ima proširenje uspostavljenog integrisanog sistema identifikacije i registracije (I&R) životinja i mreže veterinarskog nadzora (veterinarski informacioni sistem), odnosno stvaranje kompjuterizovanog registra gazdinstava na kojima se drže, odnosno uzgajaju svinje u skladu sa standardima EU. Ovaj projekat finansira Evropska Unija (u iznosu od 700 000) i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Veterinarska uprava (78 000€), a njime rukovodi Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori Korisnik projekta je Veterinarska uprava, a implementira se uz tehničku pomoć konzorcijuma Agri Consulting, Opera i Istituto Zooprofilattico, Teramo Projekat je počeo u martu 2014 godine, traje do septembra 2015 godine, a kampanja registracije gazdinstava i identifikacije i registracije svinja, planirana je za prvu polovinu 2015 godine.

Zakon o identifikaciji i registraciji životinja ("Službeni list RCG", br.48/07 i 73/10), Pravilnik o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenju registara i elektronske baze podataka ("Sl. list RCG", br 58/2007) i Pravilnik o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka ("Sl. list RCG", br. 33/14) su donešeni u toku faze I i II Projekta za I&R životinja, kao preduslov za uspostavljanje funkcionalnog nacionalnog sistema identifikacije i registracije životinja

Važeći Zakon o identifikaciji i registraciji životinja daje generalno osnov za identifikaciju i registraciju svinja Dodatno, zakonodavstvo EU-u u odnosu na I&R se dodatno razvilo kroz izmjene i dopune propisa za male preživare i donošenje zakonskih propisa koje se odnose na svinje i koptare. Prilikom upoređivanja evropske i nacionalne legislative, ukazala se potreba za izmjenama Zakona o identifikaciju i registraciji životinja, u dijelu odredbi koje se odnose na način identifikacije, procedure obilježavanja, obaveze učesnika u sistemu, zbog opsega aktivnosti i izvodljivosti, uključujući i finansijske obaveze gazdinstva na kojima se uzgajaju svinje, kontrole (koje sada variraju od vrste do vrste) kao i kaznenih odredbi.

Takođe, u cilju boljeg praćenja ovaca i koza i specifičnosti koje se vezuju za veći obim klanja ovaca i koza krajem godine, uspostavlja se obaveza dostavljanja broja ovaca i koza (popis ovaca i koza) dva puta godišnje, i to. sa stanjem na gazdinstvu na dan 1 marta i 31 decembra tekuće godine. Podatke o izvršenom popisu dostavljaju držaoci ovaca i kpoza preko

veterinarskih ambulanti, Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno od 31. decembra do 15. januara naredne godine.

Regulativa Savjeta (EC) No. 21/2004 od 17. decembra 2003. godine kojim se uspostavlja sistem identifikacije i registracije ovaca i koza propisuje obavezu obilježavanja ovaca i koza se dva sredstva identifikacije (prvo i drugo sredstvo). Takođe, propisana je mogućnost za zemlje članice kod kojih je ukupan broj ovaca i koza 600.000 ili manje da nijesu u obavezi da elektronskim sredstvom obilježavaju ovce i koze koje nijesu namjenjene trgovini na tržištu Evropske unije. Kako smo Evropskoj komisiji dostavili na mišljenje Zakon o identifikaciji i registraciji životinja („Sl. list RCG“, broj 48/2007 i „Sl. list CG“, broj 73/2010), a želeći da stvorimo uslove za nesmetani uvoz odnosno promet ovaca i koza na teritoriji Evropske unije, prihvatili smo sugestije koje su se odnosile na obavezu obilježavanja ovaca i koza drugim sredstvom identifikacije (elektronski čitljiva oznaka) kao i obavezu obilježavanja u roku od šest mjeseci od rođenja odnosno prije napuštanja gazdinstva, a ukoliko se drže u ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom, identifikacija će se vršiti u roku od devet mjeseci od rođenja.

Zakon je usaglašen sa EU propisima u oblasti I&R svinja, vodeći računa da bude prilagodjen lokalnim uslovima uzgajanja svinja. Naime, u Crnoj Gori se godišnje uzgaja između 40 i 50 hiljada svinja, a od tog broja preko 50% se uvozi iz susjednih zemalja (najčešće RSrbija) u periodu februar – april tekuće godine, da bi se uzgajalo i konzumiralo do kraja iste godine, za potrebe sopstvenog domaćinstva. Pri izradi izmjena i dopuna ovog zakona vodilo se računa i o ekonomičnosti za same držaoce ovaca, koza i svinja i za budžet Crne Gore, tako što se omogućava da se životinjama koje se uvoze, a potiču iz zemalja članica Evropske unije, ne mijenjaju ušne markice.

Svinje se registruju u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja prvog gazdinstva istovara u Crnoj Gori.

Dodatno, nakon dobijanja pozitivnog mišljenja nadležnih organa na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona, izmjene i dopune su unijete u postojeći tekst zakona i integralna verzija je dostavljena Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja u cilju ispunjenja zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja.

Predviđenim izmjenama i dopunama stvorice se potrebni pravni okvir za identifikaciji i registraciji svinja, što će doprinijeti daljem uspostavljanju visokih standarda u stočarskoj proizvodnji, usvajanju novih standarda u sistemu zaštite zdravlja životinja i izgradnji prepoznatljivog sistema praćenja i kontrole zdravlja životinja i bezbjednosti hrane životinjskog porijekla. Identifikacijom svinja stvaraju se uslovi za kontrolu bolesti na cijelom epizootiološkom području Crne Gore i utvrđivanju gazdinstava na kojima se drže svinje za rasplod, tov i dalju prodaju i gazdinstva na kojima se svinje drže sezonski, za sopstvene potrebe. Ovim se doprinosi boljem planiranju preventivne zdravstvene zaštite svinja, unaprijeđenju ove grane stočarske proizvodnje i proizvodnji zdrave i bezbjedne hrane.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

32000R1760

Regulativa (EZ) br 1760/2000 EVROPSKOG PARLAMENTA i Savjeta od 17 jula 2000 o uvođenju sistema identifikacije i registracije životinja vrste goveda, označivanju govedeg mesa i proizvoda od govedeg mesa i stavljanju van snage Regulative Savjeta (EZ) br 820/97/REGULATION (EC) No 1760/2000 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 (OJ L 204, 11 8 2000, p 1)

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32004R0021

Regulativa Savjeta (EC) No 21/2004 od 17 decembra 2003 godine kojim se uspostavlja sistem identifikacije i registracije ovaca i koza i kojom se vrše izmjene i dopune Regulative (EC) No 1782/2003 i Direktive 92/102/EEC i 64/432/EEC /Council Regulation (EC) N o 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC (OJ L 5, 9 1.2004)

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32008L0071

Direktiva Savjeta 2008/71/EZ od 15 srpnja 2008. o identifikaciji i registraciji svinja/ COUNCIL DIRECTIVE 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32008R0504

Regulativa Komisije (EC) br 504/2008 od 6 juna 2008 kojom se implementira Direktiva Savjeta 90/426 EEC i 90/427/EEC u pogledu metoda za identifikaciju kopitara/Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32000D0678

Odluka komisije od 23 oktobra 2000. kojom se utvrđuju detaljna pravila za registraciju gazdinstava u nacionalne baze podataka za svinje kako je predviđeno Direktivom Vijeća 64/432/EEZ/ 2000/678/EC. Commission Decision of 23 October 2000 laying down detailed rules for registration of holdings in national databases for porcine animals as foreseen by Council Directive 64/432/EEC

Djelimično usklađeno / partly harmonized

Regulativa Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6 juna 2008 o sprovođenju Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara / Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae

Djelimično usklađeno / partly harmonized

Predloženim izmjenama i dopunama ovog zakona stvorena je osnova za donošenje podzakonskih akata, sa kojima će se postići odgovarajući nivo usaglašenosti propisa iz oblasti identifikacije i registracije životinja

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Odredbe člana 1 predloženih izmjena i dopuna imaju za cilj terminološko usaglašavanje sa definicijom držaoca životinje i gazdinstva iz EU propisa, za goveda, ovce, koze, svinje i kopitare

Članom 2 izvršena je izmjena člana 5, u cilju usklađivanja sa legislativom EU.

Članom 3 izvršena je izmjena člana 10, u cilju usklađivanja sa legislativom EU, i propisivanja preciznije procedure u slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva

Članom 4 izvršena je izmjena stava 1 člana 12 i, u cilju boljeg praćenja ovaca i koza, uspostavlja se obaveza dostavljanja broja ovaca i koza (popis ovaca i koza) sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembra tekuće godine, a podatke o izvršenom popisu dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine

Članom 5 izvršena je izmjena naslova iznad člana 14 i član 14, u cilju usklađivanja sa legislativom EU kojim se uspostavlja sistem identifikacije i registracije svinja sredstvom za identifikovanje svake pojedinačne životinje.

Članom 6 dodata su tri nova člana koja se odnose na: obavezu držaoca svinja da vodi registar gazdinstva svinja, da dva puta godišnje vrši popis svinja na gazdinstvu i podatke o izvršenim godišnjim popisima dostavlja Upravi, na usaglašavanje u dijelu potrebnih dokumenata koja moraju pratiti svinje prilikom premještanja između dva odvojena gazdinstva kao i na stvaranje osnova za uspostavljanje pravnog osnova za dalje proširenje sistema I&R (kopitari i druge životinje).

Članom 8 izvršena je izmjena i dopuna postojećeg člana 17, u cilju usaglašavanja sa EU propisima, posebno u dijelu dostupnosti podataka iz Centralne baze i označavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.

Članom 9 izvršena je izmjena i dopuna postojećeg člana 18, u cilju usaglašavanja sa izmjenama u definicijama

Članom 10 izvršena je dopuna postojećeg člana 19 u pogledu finansiranja identifikacije i registracije svinja

Članom 11 izvršena je dopuna postojećeg člana 20 u pogledu minimalnog obima kontrola gazdinstava na kojima se drže svinje, u skladu sa analizom rizika i usaglašavanja sa zahtjevima Evropske komisije (kontrola u saradnji sa Upravom)

Čl. 13 i 14 izvršena je izmjena članova (24 i 25) kojima su propisane kaznene odredbe

Članom 15 propisana je obaveza identifikacije novorođenih goveda, od dana pristupanja Evropskoj uniji, u roku od najviše 20 dana od dana rođenja. Stavom dva ovog člana predviđeno je da će se novorođena goveda koja nijesu identifikovana u skladu sa stavom 1 ovog člana

(starija od 20 dana, a mlađa od četiri mjeseca), identifikovati do dana pristupanja Evropskoj Uniji

Članom 16 dodata su dva nova člana koja se odnose na usaglašavanje rokova za izdavanje privremenih pasoša za telad (od pristupanja Evropskoj uniji izdavaće se za telad starosti do četiri nedelje, a da će se za telad stariju od četiri nedelje kojima je izdat privremeni pasoš -do četiri mjeseca starosti, izdati „trajni“ pasoš do dana pristupanja Evropskoj uniji) i na obavezu identifikacije ovaca i koza i drugim sredstvom identifikacije (elektromski čitljiva oznaka), ukoliko dođe do povećanja broja ovaca i koza preko 600 000 odnosno 16 000 koza (usklađivanje sa zahtjevima EU)

Članom 18 propisano je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Kroz Projekat IPA 2011 „Jačanje veterinarske službe u CG“, EU će dijelom finansirati uspostavljanje sistema za I&R svinja: (softver i kreiranje Elektronske baze podataka), a finansijsko učešće MPRR – Veterinarska uprava namijenjeno je za proširenje sistema i podrazumijeva troškove za nabavku ušnih markica za svinje, izradu, štampanje i distribuciju registra gazdinstava za svako pojedinačno gazdinstvo na kojem se uzgajaju svinje, dokumenata za registraciju svinja i ostalog materijala i troškove za izvođenje registracije gazdinstava i I&R svake pojedinačne životinje (svinje), koje će vršiti ovlaštene veterinarske ambulante.

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore za 2014 godinu Sredstva u iznosu od 24 250€ obezbjeđena u razdjelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Veterinarska uprava, funkcionalna klasifikacija 0421, ekonomska klasifikacija 4147 – Konsultanske usluge, projekti i studije. Ova sredstva su namijenjena za nabavku ušnih markica za svinje, izradu, štampanje i distribuciju registra gazdinstava za svako pojedinačno gazdinstvo na kojem se uzgajaju svinje, dokumenata za registraciju svinja i ostalog materijala

Kampanja registracije gazdinstava i identifikacije i registracije svinja, koja predstavlja glavnu aktivnost u sistemu I&R svinja, planirana je za početak 2015. godine.

Sredstva za 2015. i naredne godine obezbijediće se na teret sredstava Veterinarske uprave za sprovođenje mjera iz Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, podprogram Identifikacija i registracija životinja

U skladu sa članom 19 ovog zakona, identifikacija i registracija svinja finansira se iz donacija i budžeta Crne Gore u cjelosti do 31. decembra 2015. godine;

- od 1. januara 2016. godine 50% troškova za identifikaciju plaća držalac;
- od 1. januara 2017. godine troškove identifikacije u cijelosti plaća držalac "

ODREDBE ZAKONA O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI ŽIVOTINJAKOJE SE MIJENJAJU

Član 4

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje.

- 1) **životinje** su domaće ili druge životinje,
- 2) **domaće životinje** su sve vrste goveda, uključujući bivole (*Bubalus bubalis*) i bizone (*Bison bison*), ovce, koze, svinje i kopitare,
- 3) **druge životinje** su životinje koje nijesu obuhvaćene definicijom domaćih životinja iz tačke 2 ovog člana (kućni ljubimci, živina, pčele i životinje koje se drže u zoološkom vrtu);
- 4) **držalac životinje** je vlasnik životinje ili pravno ili fizičko lice koje je ovlašćeno od strane vlasnika za trajno ili privremeno čuvanje životinje,
- 5) **gazdinstvo** je svaki objekat, zatvoren ili otvoren prostor na kojem se nalaze, uzgajaju ili drže životinje uključujući i stočnu pijacu, sajam, izložbu, klanicu, karantin, pašnjak-katun i dogon;
- 6) **elektronska baza podataka** obuhvata podatke iz člana 16 ovog zakona,
- 7) **centralni registar gazdinstava** je registar koji sadrži podatke o gazdinstvima na kojima se drže životinje;
- 8) **registar gazdinstva** je evidencija koja se vodi na svakom gazdinstvu i sadrži podatke o gazdinstvu i životinjama koje se uzgajaju, odnosno drže na gazdinstvu;
- 9) **dokumenta za kretanje** su. pasoš i privremeni pasoš za goveda i potvrda za kretanje ovaca i koza, koji prate domaće životinja pri kretanju sa gazdinstva;
- 10) **kretanje životinja** je svaki odlazak životinja sa gazdinstva i dolazak na gazdinstvo

II. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA DOMAĆIH I DRUGIH ŽIVOTINJA I GAZDINSTAVA

Član 5

Držalac životinja dužan je da omogući identifikaciju životinja i registraciju gazdinstva. Identifikaciju i registraciju životinja i registraciju gazdinstva vrše veterinarske ambulante kojima je ustupljeno vršenje poslova od javnog interesa u skladu sa zakonom.

Držalac je dužan da prijavi novo gazdinstvo organu uprave nadležnom za poslove veterinarstva (u daljem tekstu. Uprava) u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva.

Identitet domaćih životinja utvrđuje se na osnovu ušnih markica i dokumenata za kretanje

Ušne markice ne smiju se skidati i mijenjati bez dozvole Uprave.

Nabavku ušnih markica u skladu sa zakonom i raspodjelu veterinarskim ambulantama vrši Uprava.

Identifikacija ovaca i koza

Član 10

Identifikacija ovaca i koza vrši se identičnim, dvostrukim ušnim markicama na oba uha, fiksiranjem kroz ušnu školjku, u roku od devet mjeseci od rođenja, odnosno prije napuštanja gazdinstva.

Uvezene ovce i koze identifikuju se na prvom gazdinstvu istovara u Crnoj Gori, a najkasnije 14 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja gazdinstva.

Uvezenim ovcama i kozama iz zemalja članica Evropske unije ne mijenjaju se ušne markice i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka.

Uvezene ovce i koze iz trećih zemalja identifikuju se novim ušnim markicama i registruju u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i broj ušne markice iz zemlje porijekla.

Uvezene ovce i koze namijenjene za klanje koje se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od pet radnih dana nakon veterinarskog pregleda na granici, ne identifikuju se.

U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva, držalac životinja dužan je da, u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi izdavanja nove ušne markice.

Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 6 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem.

Uz zahtjev iz stava 6 ovog člana prilaže se i dokaz o uplati troškova.

Oblik sadržaj i materijal za izradu ušnih markica iz stava 1 ovog člana i način postavljanja - aplikacije ušnih markica propisuje Ministarstvo.

Registar gazdinstva ovaca i koza

Član 12

Držalac ovaca i koza dužan je da vodi registar gazdinstva ovaca i koza i vrši jednom godišnje popis ovaca i koza sa stanjem na gazdinstvu na 1. mart i podatke o izvršenom popisu dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine.

Registar iz stava 1 ovog člana naročito sadrži: podatke o gazdinstvu, držaocu, ovcama i kozama na gazdinstvu.

Držalac je dužan da u registar unosi podatke o porijeklu, identifikaciji, odredištu kretanja (prodaja, nabavka, transport, klanje), kao i podatke o inspekcijskim kontrolama.

Držalac ovaca, odnosno koza dužan je da sve promjene iz stava 3 ovog člana unosi u registar gazdinstva u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra dostavi Upravi u roku od sedam dana od dana nastanka promjene radi unošenja podataka u Elektronsku bazu podataka.

Držalac ovaca i koza, (osim prevoznika), dužan je da promjene podataka koje se odnose na držaoca i gazdinstvo dostavi Upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene radi unošenja u Elektronsku bazu podataka.

Podaci iz registra gazdinstva čuvaju se tri godine od dana kad zadnja životinja napusti to gazdinstvo.

Ukoliko se ovce i koze upućuju na pašnjake-katune, u periodu od 1. maja do 15. oktobra, držalac je dužan da popuni prijavu kretanja iz člana 13 ovog zakona, koju ovjerava veterinarska ambulanta koja vodi evidenciju o ovjerenim prijavama kretanja koje dostavlja Upravi u roku od tri dana od dana ovjere.

Bliži sadržaj i način vođenja registra i vršenja popisa iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Identifikacija i registracija svinja, kopitara i drugih životinja

Član 14

Identifikacija i registracija svinja, kopitara (konji, magarci, mazge i mule) i drugih životinja vrši se u skladu sa propisom Ministarstva.

Nabavku sredstava za identifikaciju drugih životinja iz stava 1 ovog člana i raspodjelu veterinarskim ambulantama vrši Uprava.

Elektronska baza podataka

Član 16

Elektronsku bazu podataka uspostavlja i vodi Uprava.

- od 1. januara 2017. godine troškove identifikacije u cijelosti plaća držalac
- Zamjenu ušnih markica, pasoša i duplikate ušnih markica u cijelosti plaća držalac
- Troškove identifikacije kućnih ljubimaca u cijelosti plaća držalac.
- Visinu troškova iz čl. 3 i 4 ovog člana utvrđuje Ministarstvo na osnovu stvarnih troškova koji obuhvataju cijenu ušne markice i sredstava za identifikaciju kućnih ljubimaca, troškove postavljanja - aplikacije ušnih markica i sredstava za identifikaciju kućnih ljubimaca i troškove izdavanja duplikata pasoša
- Sredstva od naknada iz stava 3 ovog člana prihod su budžeta

Godišnji izvještaj

Član 20

Godišnji izvještaj o izvršenim kontrolama nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja, koji naročito sadrži broj gazdinstava, životinja, inspekcijskih pregleda, izrečenih mjera i kazni, sačinjava Uprava i dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu

Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže goveda, vrši se na najmanje 10% gazdinstva godišnje

Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže ovce i koze, vrši se na najmanje 3% gazdinstava sa najmanje 5% ovaca i koza godišnje

Odabir gazdinstva za godišnju kontrolu iz st. 2 i 3 ovog člana vrši se na osnovu analize rizika.

Analiza rizika iz stava 4 ovog člana određuje se naročito na osnovu:

- broja životinja na gazdinstvu;
- broja identifikovanih životinja na gazdinstvu,
- pojave bolesti životinja i opasnost po zdravlje ljudi i životinja;
- značajne promjene u broju životinja u odnosu na prethodne godine,
- rezultata kontrola izvršenih u prethodnim periodima, godišnjih kontrola, a naročito u pogledu vođenja registra na gazdinstvu i dokumenata koja prate životinje pri kretanju,
- pravilnog dostavljanja podataka i dokumentacije Upravi, u skladu sa ovim zakonom,
- i drugih kriterijuma od značaja za vršenje kontrole koje odredi Ministarstvo.

Za svaku izvršenu kontrolu gazdinstva sačinjava se zapisnik u koji se unose podaci o izvršenoj kontroli

Bliži način vršenja kontrole, obrazac zapisnika i bliži sadržaj godišnjeg izvještaja utvrđuje se propisom Ministarstva.

Upravne mjere i radnje

Član 23

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, veterinarski inspektor ima ovlašćenja i obavezu da preduzima sljedeće mjere i radnje:

- zabrani kretanje svih životinja na i sa gazdinstva, ukoliko jedna ili više životinja nije identifikovana, ne posjeduje dokumenta za kretanje i ne vodi se registar gazdinstva u skladu sa zakonom;
- naredi klanje i neškodljivo uništavanje životinje o trošku držaoca, ukoliko držalac životinje ne može da dokaže identitet životinje u roku od dva radna dana od dana izvršene kontrole;
- privremeno zabrani kretanje samo životinjama koje nijesu upisane u registar gazdinstva ili nijesu identifikovane, odnosno ne posjeduju dokumenta za kretanje, do otklanjanja nepravilnosti;
- privremeno zabrani kretanje svih životinja u slučaju da 20% životinja na gazdinstvu nijesu upisane u registar gazdinstva ili nijesu identifikovane ili ne posjeduju dokumenta za kretanje, odnosno za gazdinstva sa 10 životinja i manje, ukoliko dvije ili više životinja

nijesu upisane u registar gazdinstva ili nijesu identifikovane ili ne posjeduju dokumenta za kretanje,

- privremeno zabrani kretanje životinja od i do gazdinstva, ukoliko držalac životinja ne obavijesti Upravu o kretanju životinje od i do gazdinstva u roku iz čl. 7 i 12 ovog zakona

IV. KAZNENE ODREDBE

Član 24

Novčanom kaznom od 800 eura do 25 000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne omogući registraciju gazdinstva i identifikaciju životinja na gazdinstvu i ne prijavi gazdinstvo i životinje na gazdinstvu (član 5 st 1 i 3);

2) postupi suprotno član 5 stav 5; član 6 stav 8 i član 10 stav 6);

3) ne vodi registar gazdinstva (član 7 stav 1 i član 12 stav 1),

4) ne obavijesti upravu o kretanju životinja od i do gazdinstva i ne ispuni prijavu (član 7 st. 3 i 6 i član 12 stav 7);

5) ne unese promjene u registar gazdinstva, ne dostavi podatke o promjenama i ne izvrši i dostavi godišnji popis (član 7 stav 4 i član 12 st 1, 4 i 5)

6) ne vrati pasoš (član 8 st 6 i 7 i član 9 stav 2),

7) ne postupi u skladu sa članom 8 stav 9 ovog zakona;

8) životinje pri kretanju ne prate dokumenta za kretanje (član 8 stav 4 i član 13 stav 1);

9) koristi privremeni pasoš suprotno članu 9 stav 4 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3 000 eura

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik od 300 eura do 8 000 eura

Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci

Član 25

Novčanom kaznom od od 800 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne izvrši identifikaciju i registraciju životinja i registraciju gazdinstva u skladu sa zakonom (član 5 stav 2),

2) ne postupi u skladu sa članom 7 stav 6 i članom 12 stav 7 ovog zakona;

3) ne izda privremeni pasoš (član 9 stav 1);

4) ne vodi evidenciju i ne čuva ušne markice (član 9 stav 6 i član 18 stav 4),

5) ne izda potvrdu i popisni list (član 18 st 1 i 2),

6) ne dostavi podatke iz člana 18 stav 3 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3 000 eura

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera, zabrana vršenja djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci

Član 27a

Identifikacija novorođenih goveda iz člana 6 stav 3 ovog zakona, od pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, vršiće se najkasnije u roku od 20 dana od dana rođenja



С л л а Г о р а

Sekretarijat za zakonodavstvo

Broj: 05-759/2

Podgorica, 28. novembra 2014. godine

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

PODGORICA

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI ŽIVOTINJA, iz okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedaba, budući da su primjedbe i sugestije ovog Sekretarijata, u neposrednoj saradnji sa predstavnicima obrađivača, ugrađene u predloženi tekst zakona.



SEKRETAR
Dusanica Jauković



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

CRNA GORA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA
PRIGODNO
BROJ: 25-11-2014
DAN: 25.11.2014
MJESECI: 11
GODINA: 2014

Broj: 02-11960/1

Podgorica, 25. novembar 2014. godine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA
-n/r ministru, g-dinu Petru Ivanoviću-

Poštovani gospodine Ivanović,

29. 11. 2014

Povodom Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja, Ministarstvo finansija daje sljedeće:

323/14-0301-11879

MISLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa utvrđeno je da za sprovođenje predmetnih izmjena nije potrebno obezbjeđivati dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Sredstva neophodna po osnovu kofinansiranja za realizaciji projekta: IPA 2011 "Jačanje veterinarske službe u Crnoj Gori" u iznosu od 24.250.000, a koja su namijenjena za nabavku usnih markica za svinje, izradu, štampanje i distribuciju registra gazdinstava, dokumenata za registraciju i druge troškove, planirana su Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Zakonom o budžetu Crne Gore za 2014. godinu ("Sl.list CG", br: 61/13), na programu Veterinarska uprava, na izdatku 4147 - Konsultantske usluge, projekte i studije.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja.

S poštovanjem,

MINISTAR
Dr. Radica Žugić

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja

1. Definisane probleme

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

- Razlozi za donošenje ovog zakona proistekli su iz potrebe stvaranja pravnog osnova u cilju daljeg unaprjeđivanja sistema identifikacije i registracije životinja, potrebe preciziranja pojedinih odredbi koje se odnose uglavnom na usklađivanje definicija, određenih pojmova i postupaka kao i osnova za prenošenje pojedinih djelova EU legislativne iz oblasti identifikacije i registracije, prvenstveno I&R svinja.
- Bez postojanja ovog akta ne bi postojao potrebnii pravni okvir za identifikaciju i registraciju svinja, kao ni mogućnost daljeg uspostavljanja visokih standarda u oblasti stočarske proizvodnje i usvajanja novih standarda u sistemu zaštite zdravlja životinja i izgradnja prepoznatljivog sistema praćenja i kontrole zdravlja životinja i bezbjednosti hrane životinjskog porijekla.
- Bez postojanja ovog akta bili bi otežani uslovi za kontrolu bolesti na cijelom epizootiološkom području Crne Gore, kao i precizno utvrđivanje gazdinstava na kojima se drže svinje za rasplod, tov i dalju prodaju i gazdinstva na kojima se svinje drže sezonski, za sopstvene potrebe. Ovim se doprinosi boljem planiranju preventivne zdravstvene zaštite svinja, unaprijeđenju ove grane stočarske proizvodnje ali i proizvodnji zdrave i bezbjedne hrane.
- Bez postojanja ovog akta držaoci životinja bili bi oštećeni jer bi im bila uskraćena mogućnost plasmana živih životinja (prvenstveno ovaca, koza i svinja) kao i proizvoda od tih životinja na međunarodnom tržištu, posebno na tržištu EU.
- Nepostojanjem ovog propisa ne bio uspostavljen potpun sistem identifikacije i registracije životinja namjenjenih za proizvodnju hrane, kojim se obezbjeđuje sljedljivost od gazdinstva rođenja do smrti, uključujući sva premještanja i kretanja, što je od presudne važnosti za kontrolu zaraznih bolesti, a posredno i stvaranja uslova za nesmentanu trgovinu životinjama i proizvodima životinjskog porijekla dobijenih od svinje.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
- Ovim aktom stvorice se nedostajući pravni okvir za identifikaciju i registraciju gazdinstava i životinja, što će doprinijeti:

- Ispunjavanju uslova za otvaranje pregovora u poglavlju 12 odnosno mjerila koja se odnose na usklađeno okvirno zakonodavstvo i obezbjeđivanje preduslova za ispunjenje mjerila koje se odnosi na prestanak vakcinacije od klasične kuge svinja uspostavljanjem registra gazdinstva sa svinjama u Crnoj Gori;
- unaprijeđenje nivoa zdravstvene zaštite životinja i indirektna zaštita zdravlja ljudi;
- stvaranju povoljnijih uslova za nesmetanu unutrašnju i međunarodnu razmjenu životinja i proizvoda životinjskog porijekla u veterinarskom pogledu;
- poboljšanju kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti životinja;
- poboljšanju monitoringa i efektivnosti veterinarskih pregleda/kontrola u unutašnjem i međunarodnom prometu;
- poboljšanju praćenja životinja i gazdinstava u odnosu na mjere za epizootiološki nadzor (Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja) i monitoring rezidua;
- poboljšanju kontrole dobrobiti životinja;
- poboljšanju sprovođenja programa za podsticanje i razvoj poljoprivrede;
- obezbjeđivanju baze podataka za obilježavanje govedjeg mesa i mesa drugih vrsta životinja kao i proizvoda od mesa.

Sve ovo će doprinijeti stvaranju uslova za širenje našeg tržišta, povećanju konkurentnosti naših proizvođača i boljem plasmanu domaćih proizvoda.

- Crnogorska poljoprivreda i Evropska unija – Strategija razvoja proizvodnje hrane i ruralnih područja;

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

- Ne postoje druge opcije.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

- Pozitivni efekti: postojanje ovog akta olakšaće promet živih životinja i sigurniju upotrebu proizvoda životinjskog porijekla; bolje praćenje i kontrolu zdravlja životinja, a samim tim posljedično imaće uticaj i na zaštitu zdravlja ljudi. Postojanje ovog akta omogućiće državi ali i držaocima životinja efikasnu kontrolu zdravlja životinja (u ovom slučaju, svinja), što se direktno odražava na stvaranju povoljnijih uslova za nesmetanu unutrašnju i međunarodnu razmjenu životinja i proizvoda životinjskog porijekla u veterinarskom pogledu, a samim tim i na potražnju naših proizvoda na međunarodnom i domaćem tržištu.
- Ne postoji negativan uticaj. Zakon je usaglašen sa EU propisima u oblasti I&R svinja, vodeći računa da bude prilagođen lokalnim uslovima uzgajanja svinja. Naime, u Crnoj Gori se godišnje uzgaja između 40 i 50 hiljada svinja, a od tog broja preko 50% se uvozi iz susjednih zemalja (najčešće iz Srbije) u periodu februar – april tekuće godine, da bi se uzgajalo i konzumiralo do kraja iste godine, za potrebe sopstvenog domaćinstva. Pri izradi izmjena i dopuna ovog zakona vodilo se računa i o ekonomičnosti za same držaoce ovaca,

koza i svinja i za budžet Crne Gore, tako što se omogućava da se svinjama koje se uvoze, a potiču iz zemalja članica Evropske unije, ne mijenjaju ušne markice, čime se izbjegava nastanak troškova ponovnog obilježavanja za držaoce i za budžet Crne Gore.

- Donošenje propisa opravdava pozitivne troškove, u tri nova člana koja se odnose na: obavezu držaoce svinja da vodi registar gazdinstva svinja, da godišnje vrši popis svinja na gazdinstvu i podatke o izvršenim godišnjim popisima dostavlja Upravi, na usaglašavanje u dijelu potrebnih dokumenata koja moraju pratiti svinje prilikom premještanja između dva odvojena gazdinstva kao i na stvaranje osnova za uspostavljanje pravnog osnova za dalje proširenje sistema I&R (kopitari i druge životinje), što će u konačnom imati pozitivan uticaj na implementaciju legislative, a samim tim i povećanje nivoa svijesti i znanja o uticaju zaraznih bolesti životinja na smanjenje prihoda koji mogu nastati pod uticajem ovih bolesti.
- Propisom se podržava stvaranje i novih gazdinstava koja su registrovana za držanje svinja i koja u konačnom predstavljaju proizvodne subjekte.
- Neće dovesti do stvaranja administrativnih opterećenja i biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će prosteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
- Kroz Projekat IPA 2011 „Jačanje veterinarske službe u CG“, EU će dijelom finansirati uspostavljanje sistema za I&R svinja: (softver i kreiranje Elektronske baze podataka), a finansijsko učešće MPRR – Veterinarska uprava namijenjeno je za proširenje sistema i podrazumijeva troškove za nabavku ušnih markica za svinje, izradu, štampanje i distribuciju registra gazdinstava za svako pojedinačno gazdinstvo na kojem se uzgajaju svinje, dokumenata za registraciju svinja i ostalog materijala i troškove za izvođenje registracije gazdinstava i I&R svake pojedinačne životinje (svinje), koje će vršiti ovlašćene veterinarske ambulante.
- Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u Budžetu Crne Gore za 2014. godinu. Sredstva u iznosu od 24.250€ obezbjeđena u razdjelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Veterinarska uprava, funkcionalna klasifikacija 0421, ekonomska klasifikacija 4147 – Konsultanske usluge, projekti i studije. Ova sredstva su namijenjena za nabavku ušnih markica za svinje, izradu, štampanje i distribuciju registra gazdinstava za svako pojedinačno gazdinstvo na kojem se uzgajaju svinje, dokumenata za registraciju svinja i ostalog materijala.
- Kampanja registracije gazdinstava i identifikacije i registracije svinja, koja predstavlja glavnu aktivnost u sistemu I&R svinja, planirana je za početak 2015. godine.
- Sredstva za 2015. i naredne godine po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, podprogram Identifikacija i registracija životinja, obezbijediće se na teret sredstava Veterinarske uprave za sprovođenje ovih mjera. Ovim će se obezbijediti sredstva za akciju prvog popisa gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje i prvog stavljanja ušnih markica i rutinske aktivnosti (popis, unos u Elektronsku bazu, itd) koje će na terenu sprovoditi veterinarske ambulante, u skladu sa programom obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini. Nakon akcije prvog popisa gazdinstava na kojima se uzgajaju svinje i prvog obilježavanja svinja, tokom narednih godina obezbijediće se iz budžeta Crne Gore (u razdjelu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Veterinarska uprava) sredstva za kontinuirano rutinsko obilježavanje novorođenih svinja, uključujući i

nabavku novih ušnih markica, registracija novih gazdinstava, kontrola kretanja životinja, vođenje evidencije i izdavanje dokumenata za kretanje kao i za održavanje hardvera i softvera za sistem I&R životinja.

- U skladu sa članom 19 ovog zakona, identifikacija i registracija svinja finansira se iz donacija i budžeta Crne Gore u cjelosti do 31. decembra 2015. godine;
 - o od 1. januara 2016. godine 50% troškova za identifikaciju plaća držalac;
 - o od 1. januara 2017. godine troškove identifikacije u cijelosti plaća držalac."
- Pri izradi izmjena i dopuna ovog zakona vodilo se računa i o ekonomičnosti za same držaoce ovaca, koza i svinja i za budžet Crne Gore, tako što se omogućava da se svinjama koje se uvoze, a potiču iz zemalja članica Evropske unije, ne mljenjaju usne markice, čime se izbjegava nastanak troškova ponovnog obilježavanja za držaoce i za budžet Crne Gore.
- Implementacijom propisa ne prozilaže međunarodne finansijske obaveze.
- Nije predviđeno donošenje novih podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa nije predviđeno ostvarivanje prihoda za budžet Crne Gore.
- Prilikom obračuna finansijskih izdataka pošlo se od podataka o broju svinja (između 38.000 i 45.000, godišnje) i gazdinstava (oko 11.000) na kojima je izvršena vakcinacija svinja protiv klasične kuge svinja, koja se u potpunosti finansira kroz Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, kao i podataka da se preko 50% svinja uvozi iz susjednih zemalja (najčešće iz Srbije) u periodu februar – april tekuće godine, da bi se uzgajalo i konzumiralo do kraja iste godine, za potrebe sopstvenog domaćinstva. Okvirni obračun je izvršen na osnovu stvarnih troškova koji nastaju za sprovođenje ovog propisa (utrošeni rad, vrijeme, prosečna udaljenost). Takođe, izvršena je analiza visine naknade za isti posao u zemljama u okruženju i prosječna cijena ušnih markica.
- Nijesu postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.
- Eksterna ekspertna podrška: Shvatajući važnost i potrebu obilježavanja životinja kojim se uspostavlja sistem njihove sljedljivosti, kroz Projekat Identifikacija i registracija životinja (faza I) uspostavljen je sistem identifikacije i registracije goveda (finansiran od strane Evropske Unije), a kao faza II identifikacija ovaca i koza, a koji su kompatibilni sa standardima EU. Projekat koji je u toku, IPA 2011 „Jačanje veterinarske službe u Crnoj Gori“, kao jednu od komponenti ima proširenje uspostavljenog integrisanog sistema identifikacije i registracije (I&R) životinja i mreže veterinarskog nadzora (veterinarski informacijski sistem), odnosno stvaranje kompjuterizovanog registra gazdinstava na kojima se drže, odnosno uzgajaju svinje u skladu sa standardima EU. Ovaj projekat finansira Evropska Unija (u iznosu od 700.000) i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Veterinarska uprava (24.250 €), a njime rukovodi Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori. Korisnik projekta je Veterinarska uprava, a implementira se uz tehničku pomoć konzorcijuma Agri Consulting, Opera i Istituto Zooprofilattico, Teramo. Projekat je počeo u martu 2014. godine, traje do septembra 2015. godine, a kampanja registracije gazdinstava i identifikacije i registracije svinja, planirana je za prvu polovinu 2015. godine.
- Zakon o identifikaciji i registraciji životinja ("Službeni list RCG", br.48/07 i 73/10), Pravilnik o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenju registara i elektronske baze podataka ("Sl. list RCG", br. 58/2007) i Pravilnik o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka ("Sl. list RCG", br. 33/14) su donešeni u toku faze I i II Projekta za I&R životinja, kao preduslov za uspostavljanje funkcionalnog nacionalnog sistema identifikacije i registracije životinja.
- Tokom izrade nacrta zakona, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Veterinarska uprava, vršili su ciljane konsultacije sa veterinarskim ambulancama koje, vrše I&R životinja, kao posao od javnog interesa, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, Službom za selekciju stoke i predstavnicima Uprave za inspeksijske poslove. Ministarstvo poljoprivrede je objavilo javni poziv nevladinim organizacijama i zainteresovanim stranama za se uključe u izradu ovog akta, na žalost nije bilo prijavljenih po ovim pozivima.
- Takođe, držaoци životinja koji su obveznici postupka identifikacije i registracije životinja,

uključeni su kroz sprovođenje javnih rasprava koja je trajala 41 dan odnosno od 6. augusta do 15. septembra 2014. godine uključujući i održana 2 okrugla stola su održana u Beranama 3. septembra 2014. godine i u Nikšiću 2. septembra 2014. godine.


- Učesnici konsultacija su bili saglasni sa predloženim aktom uz datu sugestiju koja se odnosi na smanjenje broja popisa na jedan godišnje i potrebu značajnijeg rada na podizanju svijesti držaoca životinja vezanu za njihove obaveze u identifikaciji i registraciji životinja.
- Dodatno, nakon dobijanja pozitivnog mišljenja nadležnih organa na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona, izmjene i dopune su unijete u postojeći tekst zakona i integralna verzija je dostavljena Evropskoj komisiji radi davanja mišljenja u cilju ispunjenja zahtjeva za otvaranje pregovora u ovom poglavlju za mjerilo 1, koje se odnosi na usaglašen pravni okvir za Poglavlje 12 – bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Svi komentari Evropske komisije su ugrađeni u Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preuzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene propisa?
- Potencijalne prepreke u implementaciji propisa se odnose na:
 - o gazdinstava na kojima se drže svinje su mala gazdinstava koja uglavnom drže mali broj svinja i koje se najčešće koriste za sopstvene potrebe;
 - o prepoznavanje propisanih obaveza držaoca životinja vezanih za identifikaciju i registraciju svinja (ažurno vođenje registra na gazdinstvu, obavještanja o kretanju, rođenju, kupoprodaja, uginuću i drugo)
- Planirana je kontinuirana kampanja i edukacija držaoca svinja, veterinarara i ostalih učesnika u cilju što kvalitetnije implementacije propisa.
- Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjavanje ciljeva:
 - o broj registrovanih gazdinstava;
 - o broj obilježenih svinja;
 - o broj izvršenih popisa na godišnjem nivou;
 - o broj prijava kretanja svinja.
- Veterinarska uprava koja je u sastavu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja je zadužena za sprovođenje monitoringa i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

28.11.2014. godine, Podgorica

Stariješina

Prof. dr. Star Ivanović



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-198/2

Podgorica, 18. XII 2014

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Dopisom broj 323-29/14-14 od 17. decembra 2014. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



MINISTAR

Prof. dr. Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		MPRR-IU/PZ/14/08
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on identification and registration of animals	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
- Sektor/odsjek	Sektor za poljoprivredu	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Biljana Blečić, 020 201 945, biljana.blecic@gov.me	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sunčica Boljević, 020 201 945, suncica.boljevic@mpr.gov.me	
b) Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa:		
Naziv pravnog lica	/	
odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
kontakt lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/ssprovode propis:		
Organ državne uprave	Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Crne Gore, sa druge strane (u daljem tekstu: SSP)		
a) Odredbe SSP s kojima se usklađuje propis:		
Glava VIII, Politike saradnje, član 97, Poljoprivreda i agroindustrijski sektor		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa:		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2014-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	12 Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, B) Veterinarska politika, 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir B.3) Identifikacija i registracija životinja i registracija njihovih kretanja	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2014	
- Napomena	Budući da je Predlog zakona dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje, Zakon nije donijet u predviđenom roku.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava III, Poljoprivreda i ribarstvo, član 38 i 39 / TFEU, Part Three, Policies and internal actions, Title III, Agriculture and fisheries, article 38 and 39		

Potpuno usklađeno / fully harmonized

b) Usklađenost nacrtu/predloga propisa sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32000R1760

Regulativa 1760/2000/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. jula 2000. godine kojom se utvrđuje obaveza uspostavljanja sistema identifikacije i registracije goveda i označavanje govedine i proizvoda od govedeg mesa kojim se ukida Regulativa Savjeta 890/97/EZ / Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97, OJ L 204, 11.8.2000.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32014R0653

Regulativa (EU) br. 653/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o izmjeni Regulative (EZ) br. 1760/2000 u vezi s elektronskim označavanjem goveda i označavanjem govedeg mesa / Regulation (EU) No 653/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and labelling of beef, OJ L 189, 27.6.2014.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32004R0021

Regulativa Savjeta (EZ) br. 21/2004 od 17. decembra 2003. godine kojim se uspostavlja sistem identifikacije i registracije ovaca i koza i kojom se mijenja i dopunjava Regulativa (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ / Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC (OJ L 5, 9.1.2004)

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32008L0071

Direktiva Savjeta 2008/71/EZ od 15. jula 2008. o identifikaciji i registraciji svinja / Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on the identification and registration of pigs, OJ L 213, 8.8.2008.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32008R0504

Regulativa Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6. juna 2008. o sprovođenju Direktive Savjeta 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara / Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae, OJ L 149, 7.6.2008.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

32000D0378



Odluka komisije 2000/678/EZ od 23. oktobra 2000. kojom se utvrđuju detaljna pravila za registraciju gazdinstava u nacionalne baze podataka za svinje kako je predviđeno Direktivom Savjeta 64/432/EEZ / Commission Decision 2000/678/EC of 23 October 2000 laying down detailed rules for registration of holdings in national databases for porcine animals as foreseen by Council Directive 64/432/EEC, OJ L 298, 25.11.2000.

Djelimično usklađeno / partly harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi utvrđivanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrtu/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

<p>Potpuna usklađenost s regulativama 1760/2000/EZ i 653/2014/EU će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja govedeg mesa i proizvoda od govedeg mesa (rok: I kvartal 2016) i donošenjem izmjena i dopuna Zakona o identifikaciji i registraciji životinja (rok: IV kvartal 2016)</p>	
<p>Potpuna usklađenost s Regulativom 21/2004/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o zdravstvenim uslovima za stavljanje u promet ovaca i koza (rok: II kvartal 2018) i donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registra gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka (rok: I kvartal 2017)</p>	
<p>Potpuna usklađenost s Direktivom 71/2008/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta (rok: IV kvartal 2018) i podzakonskog akta o identifikaciji i načinu vođenja registra gazdinstva svinja i elektronske baze podataka (rok: I kvartal 2015)</p>	
<p>Potpuna usklađenost s Regulativom 504/2008/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i registraciji kopitara (rok: IV kvartal 2017)</p>	
<p>Potpuna usklađenost s Odlukom 2000/678/EZ će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i načinu vođenja registra gazdinstva svinja i elektronske baze podataka (rok: I kvartal 2015)</p>	
<p>7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu</p>	
<p>B. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa</p>	
<p>Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.</p>	/
<p>9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Navedeni izvori prava EU su prevedeni na hrvatski jezik.</p>	
<p>10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)</p>	
<p>Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja je preveden na engleski jezik.</p>	
<p>11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti</p>	
<p>U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja učestvovali su konsultanti: Nikolaš Harvilak, Richard O'Flaherty i Dragan Veljović, u okviru Projekta IPA 2011 „Jačanje veterinarske službe“</p>	
<p>Potpis ovlašteno licu obavljača propisa</p>	<p>Potpis Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija</p>
	
<p>Datum: 14.12.14</p>	<p>Datum: 18.12.14</p>

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi		
MPRR-TU/PZ/14/08		MPRR-IU/PZ/14/08		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Regulativa 1760/2000/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. jula 2000. godine kojom se utvrđuje obaveza uspostavljanja sistema identifikacije i registracije goveda i označavanje govedine i proizvoda od govedeg mesa kojom se van snage stavlja Propis Savjeta 890/97/EC -32000R1760				
Regulativa (EU) br. 653/2014 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o izmjeni Regulative (EZ) br. 1760/2000 u vezi s elektronskim označavanjem goveda i označavanjem govedeg mesa – 32014R0653				
Regulativa Savjeta (EZ) No. 21/2004 od 17. decembra 2003. godine kojim se uspostavlja sistem identifikacije i registracije ovaca i koza i kojom se vrše izmjene i dopune Regulative (EZ) No. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEC i 64/432/EEC-32004R0021				
Direktiva Savjeta 2008/71/EZ od 15. jula 2008. o identifikaciji i registraciji svinja - 32008L0071				
Regulativa Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6. juna 2008. o sprovođenju Direktive Savjeta 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara - 32008R0504				
Odluka komisije 2000/678/EZ od 23. oktobra 2000. kojom se utvrđuju detaljna pravila za registraciju gazdinstava u nacionalne baze podataka za svinje kako je predviđeno Direktivom Savjeta 64/432/EEZ - 32000D0378				
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o identifikaciji i registraciji životinja		Proposal for the Law on Amendments to the Law on identification and registration of animals		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Regulativa 1760/2000				

<p>Član 1.</p> <p>1. Svaka država članica mora uspostaviti sistem za označavanje i registraciju goveda u skladu sa ovom glavom.</p> <p>2. Odredbe ove glave primjenjuju se ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice utvrđena radi iskorjenjivanja bolesti ili kontrolu bolesti i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/496/EEZ i Uredbu (EEZ) br. 3508/92 (1).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 1 i 2 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>Član 2.</p> <p>Za potrebe ove glave:</p> <p>- prva alineja se mijenja regulativom 32014R0653</p> <p>— „gazdinstvo“ znači bilo koji objekat, građevina ili u slučaju farme na otvorenom, bilo koje zemljište smješteno unutar državnog područja iste države članice gdje životinje na koje se odnosi ova Uredba borave, drže ili se uzgajaju,</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4, tačka 5 mijenja se i glasi:</p> <p>„5) gazdinstvo goveda je bilo koji objekat ili zgrada, a u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, zemljište gdje goveda borave, drže ili se uzgajaju;“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>— „držalac“ znači bilo koja fizička ili pravna lice koja je odgovorna za životinje bilo na stalnoj ili privremenoj osnovi uključujući za vrijeme prevoza ili na sajmu,</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4 tač. 3 i 4 mijenjaju se i glase:</p> <p>„4) držalac goveda je vlasnik goveda odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, trajno ili privremeno, kao i za vrijeme prevoza ili prometa;“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>— „nadležni organ“ znači središnji organ ili organe države članice koji su odgovorni ili koja su zadužena za sprovođenje veterinarskih pregleda i sprovođenje ove glave ili u slučaju nadzora premija, organi ovlašteni za sprovođenje Uredbe (EZ) br. 3508/92.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 5 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i članom 6 Zakona o</p>	

			veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12)	
<p>Član 3. Sistem označavanja i registracije goveda mora sadržati sljedeće elemente: tačka a) se mijenja regulativom 32014R0653 (b) elektronske baze podataka; (c) putni list; (d) pojedinačne registre koji se vode na svakom gazdinstvo.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 6-9 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10)	
<p>Komisija i nadležni organ relevantne države članice moraju imati pristup svim informacijama koje pokriva ova glava. Države članice i Komisija moraju preduzeti mjere koje su potrebne da bi se omogućio pristup ovim podacima za sve uključene stranke, uključujući zainteresovana udruženja potrošača koje priznaje država članica pod uslovom da se poštuju nacionalni propisi o tajnosti i zaštiti podataka.</p>	<p>Član 8 U članu 17 u stavu 2 poslije riječi stočarstva dodaje se zarez i riječi: „Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.”</p> <p>Zaštita podataka Član 17, stav 2 Pristup Centralnom registru i Elektronskoj bazi podataka iz stava 1 ovog člana imaju: Ministarstvo, Specijalistička veterinarska laboratorija i druga pravna lica koja imaju zaključen ugovor o vršenju poslova od javnog interesa u oblasti veterinarstva i stočarstva, Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.</p>	Potpuno usklađeno		
Član 4 mijenja regulativa 32014R0653				
Član 5 mijenja regulativa 32014R0653				
Član 6 mijenja regulativa 32014R0653				
<p>Član 7 1. Uz izuzetak prevoznika, svaki držalac životinja dužan je: — voditi ažurirani registar, druga alineja se mijenja regulativom 32014R0653</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 7 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja	

<p>stav 2 mijenja regulativa 32014R0653</p> <p>3. Svaki držalac dužan je dostaviti nadležnom organu, po zahtjevu, sve informacije u vezi sa porijeklom, identifikacijskom oznakom i kad je potrebno određište životinja koje je posjedovao, čuvao, prevezio, prodavao ili zaklao.</p> <p>4. Registar treba biti u formatu kojeg odobri nadležni organ, treba ga voditi ili ručno ili elektronski i treba biti dostupan u svakom trenutku nadležnom organu, po zahtjevu, na najkraće moguće razdoblje koje određuje nadležni organ, ali koje ne smije biti kraće od tri godine.</p>			<p>(„Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>član 8 briše se regulativom 32014R0653</p>				
<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>Države članice mogu teretiti držaoce za troškove sistema iz člana 3. i za troškove kontrola iz ove glave.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 7 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>član 10 briše se regulativom 32014R0653</p>				
<p>Član 11.</p> <p>Subjekt ili organizacija, kako je određeno članom 12., koji:</p> <ul style="list-style-type: none"> —moraju, na osnovu odsjeka 1. ove glave, označiti goveđe meso u svim fazama stavljanja na tržište, —žele na osnovu Odsjeka 2. ove Glave označiti goveđe meso na prodajnom mjestu na takav način da pruže informacije različite od onih predviđenih članom 13., u vezi sa određenim svojstvima ili proizvodnim uslovima označenog mesa ili životinje od koje meso potiče, dužni su postupati u skladu sa ovom glavom. <p>Ova se glava primjenjuje ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo Zajednice u pogledu goveđeg mesa.</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p>U stavu 4 riječi: „mesa i proizvoda od mesa“ zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa“.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p style="padding-left: 40px;">„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa</p>	<p style="text-align: center;">I kvartal 2016</p>

	<p style="text-align: center;">Član 17, stavovi 1 i 4</p> <p>Podaci iz Centralnog registra i Elektronske baze podataka o držaocima životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona (lični podaci) i gazdinstvima su povjerljivi i čuvaju se u skladu sa zakonom.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti za obilježavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.</p> <p>Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.</p>			
član 12 mijenja regulativa 32014R0653				

<p>Član 13. Opšta pravila</p> <p>1. Subjekti i organizacije koje stavljaju goveđe meso na tržište Zajednice dužne su označiti ga u skladu sa ovim članom.</p> <p>Obavezni sistem označavanja mora obezbjediti vezu između sa jedne strane identifikacije trupa, četvrtine ili komada mesa i sa druge strane pojedinačne životinje ili grupe životinja o kojima se radi, ili kad je to dovoljno omogućiti provjeru tačnosti podataka na oznaci.</p> <p>2. Oznaka treba sadržavati sljedeće navode:</p> <p>(a)referentni broj ili referentnu šifru koja osigurava vezu između mesa i životinje ili životinja. Ovaj broj može biti identifikacioni broj pojedinačne životinje od koje goveđe meso potiče ili identifikacioni broj koji se odnosi na grupu životinja;</p> <p>(b)broj odobrenja klanice u kojoj je životinja ili grupa životinja bila zaklana i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se klaonica nalazi. Navod treba sadržavati: „Zalano u (ime države članice ili treće zemlje)(broj odobrenja)“,</p> <p>(c)broj odobrenja objekata za rasijecanje koji je izvršio radnje rasijecanja na trupu ili grupi trupova i državu članicu ili treću zemlju u kojoj se objekat za rasijecanje nalazi. Navod treba sadržavati: „Rasječeno u: (ime države člalice ili treće zemlje) (broj odobrenja).“</p> <p>stav 3 i 4 se mijenjaju regulativom 32014R0653 Države članice koje namjeravaju sprovesti odredbe stava 3. trebat će prethodno odobrenje Komisije vezano za načine provedbe.</p> <p>5.(a)Od 1. januara 2002., subjekti i organizacije trebaju također naznačiti na oznakama:</p> <ul style="list-style-type: none"> i.državu članicu ili treću zemlju rođenja životinje; ii.sve države članice ili treće zemlje u kojima je životinja tovljena; 	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p>U stavu 4 riječi: „mesa i proizvoda od mesa“ zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa“</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka Član 17,stavovi 1 i 4</p> <p>Podaci iz Centralnog registra i Elektronske baze podataka o držaocima životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona (lični podaci) i gazdinstvima su povjerljivi i čuvaju se u skladu sa zakonom.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti za obilježavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.</p> <p>Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa</p>	<p style="text-align: center;">I kvartal 2016</p>
--	--	---	---	---

<p>iii.državu članicu ili trću zemlju gdje je obavljeno klanje;</p> <p>(b)Međutim, kad goveđe meso potiče od životinja rođenih, uzgojenih ili zaklanih:</p> <p>i.u istoj državi članici, navod može glasiti kao „Porijeklo: (ime države članice)“;</p> <p>ii.u istoj trećoj zemlji, navod može glasiti kao „Porijeklo: (ime trće zemlje)“</p> <p>Član 14. Odstupanja od obaveznog sistema označavanja Odstupajući od odredbi člana 13. stava 2. tačka (b) i (c) i od člana 13. stava 5. tačke (a) podtačka i. i ii., subjekt ili organizacija koja priprema mljeveno goveđe meso treba navesti na oznaci riječi „pripremljeno (ime države članice ili treće zemlje)“, ovisno o tome gdje je meso pripremljeno, i „porijeklo“ kad država ili države koje su uključene nisu države koje su meso pripremile. Obveza predviđena članom 13. stavom 5. tačkom (a) podtačkom iii. primjenjivat će se na takvo meso od datuma početka primjene ove Uredbe. Međutim, takav subjekt ili organizacija mogu dodati na oznaku mljevenog goveđeg mesa: — jedan ili više navoda predviđenih članom 13., i/ili — datum kad je meso pripremljeno. 4 stav se mijenja regulativom 32014R0653</p>				
<p>član 15 mijenja regulativa 32014R0653</p>				
<p>Član 16. Opšta pravila 1. Za oznake koje sadrže navode različite od onih koje predviđa odjeljak I. ove glave, svaki subjekt ili organizacija trebaju poslati specifikaciju na odobrenje nadležnom organu države članice u kojoj se proizvodi ili prodaje predmetno goveđe meso. Nadležni organ može također odrediti specifikacije koje će se koristiti u relevantnoj</p>	<p>Član 8 U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“. U stavu 4 riječi: „mesa i proizvoda od mesa“ zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa“.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja goveđeg</p>	<p>I kvartal 2016</p>

<p>državi članici, pod uslovom da njihova upotreba nije obavezna.</p> <p>Specifikacije za neobavezno označavanje trebaju sadržavati:</p> <ul style="list-style-type: none"> — informacije koje treba navesti na oznaci, — mjere koje treba preduzeti kako bi se obezbjedila tačnost informacija, — sistem kontrole koji će se sprovođivati u svim fazama proizvodnje i prodaje, uključujući kontrole koje će sprovođivati nezavisno tijelo koje priznaje nadležni organ i koje određuje subjekt ili organizacija. Ova tijela trebaju biti u skladu sa kriterijumima koje određuje evropska norma EN/45011, — kad se radi o organizaciji, mjere koje treba preduzeti u slučaju da bilo koji član ne ispunjava specifikacije. <p>Države članice mogu odlučiti da kontrole koje sprovodi nezavisno tijelo može zamijeniti kontrola koju sprovodi nadležni organ. Nadležni organ mora imati u tom slučaju na raspolaganju osposobljeno osoblje i sredstva potrebna za sprovođenje traženih kontrola</p> <p>Troškove nadzora predviđenog u ovom odjeljku snosit će subjekt ili organizacija koja koristi sistem označavanja.</p> <p>2. Odobrenje bilo koje specifikacije podliježe potvrdi nadležnog organa koja se daje na osnovu pažljivog pregleda njenih elemenata iz stava 1., ispravnog i pouzdanog rada predviđenog sistema označavanja., a posebno sistema nadzora. Nadležni organ ne odobrava specifikaciju koja ne osigurava vezu između s jedne strane identifikacije trupa, četvrtine ili komada mesa i s druge strane pojedinačne životinje ili grupe životinja o kojima se radi, ili kad nije moguće provjeriti tačnost podataka na oznaci.</p> <p>Specifikacije koje predviđaju oznake koje sadrže netačne ili nedovoljno jasne informacije ne odobravaju se.</p> <p>3. Kad se proizvodnja i/ili prodaja goveđeg mesa odvija u</p>	<p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka Član 17, stavovi 1 i 4</p> <p>Podaci iz Centralnog registra i Elektronske baze podataka o držaocima životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona (lični podaci) i gazdinstvima su povjerljivi i čuvaju se u skladu sa zakonom.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti za obilježavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.</p> <p>Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.</p>		<p>mesa i proizvoda od goveđeg mesa</p>	
--	--	--	---	--

<p>jednoj ili više država članica, nadležni organi uključenih država članica moraju proučiti i odobriti predložene specifikacije ako se elementi koji su u njima sadržani odnose na aktivnosti koje se sprovode na njihovom državnom području. U tom slučaju država članica dužna je priznati odobrenje koje je izdala bilo koja druga uključena država članica.</p> <p>Ako, u roku koji će se odrediti u skladu sa postupkom iz člana 23. stava 2., računajući od dana nakon podnošenja prijave, odobrenje nije odbijeno ili izdato, ili ako nisu tražene dodatne informacije, smatrat će se da je nadležni organ odobrilo specifikaciju.</p> <p>4. Kad nadležni organi svih uključenih država članica odobre predloženu specifikaciju, subjekt ili organizacija na koje se to odnosi imaju pravo označiti goveđe meso, pod uslovom da oznaka sadrži njihovo ime ili logotip.</p> <p>5. Odstupajući od odredbi stava od 1. do 4., Komisija u skladu sa postupkom iz člana 23. stava 2. može predvidjeti ubrzan ili pojednostavljeni postupak za odobravanje u posebnim slučajevima, a posebno za goveđe meso u malom maloprodajnom pakovanju ili za prvoklasne komade goveđeg mesa u pojedinačnom pakovanju, koji su označeni u državi članici u skladu sa odobrenom specifikacijom i uvedeni na državno područje druge države članice pod uslovom da se ne dodaju podaci na početnoj oznaci.</p> <p>6. Država članica može odlučiti da se ime jedne ili više njenih regija ne koristi, a posebno kad ime regije:</p> <ul style="list-style-type: none"> — može dovesti do zabune ili poteškoća pri nadzoru, — rezervisano je za goveđe meso u okviru Uredbe (EEZ) br. 2081/92. <p>Kad je izdato odobrenje, ime države članice pojavljuje se zajedno sa imenom regije.</p> <p>7. Države članice obavještavaju Komisiju o sprovođenju ovog člana, a posebno o navodima koji su sadržani na</p>				
--	--	--	--	--

<p>oznakama. Komisija je dužna obavijestiti druge države članice u Upravnom odboru za govedinu i teletinu iz člana 23. stava 1. tačke (b) i može prema potrebi, u skladu s postupkom iz člana 23. stava 2., utvrditi pravila u vezi s tim navodima i posebno uvesti ograničenja.</p> <p>Član 17. <i>Neobavezni sistem označavanja za goveđe meso iz trećih zemalja</i></p> <p>1. Kad se proizvodnja goveđeg mesa odvija djelomično ili u potpunosti u trećoj zemlji, subjekti ili organizacije imaju pravo označiti goveđe meso u skladu sa ovim odsjekom ako, uz usaglašenost sa članom 16., su dobili odobrenje za svoje specifikacije od nadležnog organa koje za tu namjenu određuje svaka uključena treća zemlja.</p> <p>2. Valjanost odobrenja u Zajednici, koje je izdala treća zemlja ovisi o prethodnoj obavijesti koju treća zemlja upućuje Komisiji o:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nadležnom organu koje je određeno, — postupcima i kriterijuma kojima se rukovodi nadležni organ kad pregleda specifikaciju, — svakom subjektu i organizaciji čiju je specifikaciju prihvatio nadležni organ. <p>Komisija je dužna proslijediti ova obavijesti državama članicama.</p> <p>Kad na osnovu gore spomenutih obavještenja Komisija zaključi da postupci i/ili kriterijumi koji se primjenjuju u trećoj zemlji nisu jednaki normama koje propisuje ova Uredba, Komisija odlučuje nakon savjetovanja s trećom zemljom na koju se to odnosi da odobrenja koja su izdana u toj trećoj zemlji nisu valjana u Zajednici.</p>				
<p>Član 18. Kazne</p> <p>Ne dovodeći u pitanje aktivnosti koje preduzme sama organizacija ili nezavisno kontrolno tijelo predviđeno članom 16., kad se pokaže da subjekt ili organizacija ne</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

djeluje u skladu sa specifikacijom iz člana 16. stava 1., država članica može povući odobrenje predviđeno članom 16. stavom 2. ili nametnuti dodatne uslove kojima subjekt ili organizacija trebaju udovoljiti ako žele zadržati odobrenje.			dopuna Zakona o identifikaciji i registraciji životinja	
članovi 19, 20 i 21 se brišu regulativom 32014R0653				
Član 23 mijenja regulativa 32014R0653				
<p>Član 24.</p> <p>1. Uredba (EZ) br. 820/97 se stavlja izvan snage.</p> <p>2. Pozivanja na Uredbu (EZ) br. 820/97 smatrat će se pozivanjem na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga</p> <p>Član 25</p> <p>Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana o dana objave u Službenom listu Evropskih zajednica.</p> <p>Primjenjuje se na goveđe meso dobiveno od životinja koje su zaklane od 1. rujna 2000. Nadalje.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa 2014/653				
<p>Član 1.</p> <p>Uredba (EZ) br. 1760/2000 mijenja se kako slijedi:</p> <p>(1)U članu 1. stavu 2. druga rečenica briše se;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>(2)U članu 2. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„—,životinja' znači govedo u smislu člana 2. stava 2. tačaka (b) i (c) Direktive 4/432/EEZ, uključujući životinje koje sudjeluju u kulturnim i sportskim događajima.”;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
<p>(3)u članu 3. prvom stavu tačka (a) zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„(a)sredstva označavanja za pojedinačnu identifikaciju životinja.”;</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 stav 2 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni	

			list CG", broj 73/10)	
<p>(4) član 4. zamjenjuje se sljedećim: Član 4. Obaveza označavanja životinja</p> <p>1. Sve životinje na gazdinstvu označavaju se uz pomoć najmanje dva sredstva označavanja navedena u Prilogu I. i u skladu sa pravilima donešenim u skladu sa stavom 3. koje je odobri nadležni organ. Najmanje jedno sredstvo označavanja mora biti vidljivo i imati istaknut identifikacioni broj.</p> <p>Prvi podstav ne primjenjuje se na životinje rođene prije 1. januara 1998. koje nisu namijenjene trgovini unutar Unije. Te životinje označavaju se barem jednim sredstvom označavanja.</p> <p>Kako bi se osiguralo prilagođavanje tehničkom napretku, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b u vezi sa dodavanjem sredstava označavanja popisu navedenom u Prilogu I., istodobno obezbjeđujući da su oni interoperabilni.</p> <p>Sredstvo označavanja dodjeljuje se gazdinstvu, raspoređuje se i primjenjuje na životinje na način koji utvrdi nadležni organ.</p> <p>Dva sredstva označavanja koja su odobrena u skladu s delegiranim i provedbenim aktima donešenim u skladu sa stavom 3. i ovim stavom i koja se promjenjuju na jednu životinju imaju jednak jedinstveni identifikacioni broj koji, uz registraciju životinja, omogućuje pojedinačnu identifikaciju životinje i gazdinstva na kojem je rođena.</p> <p>2. Odstupajući od stava 1., kada znakovi od kojih se sastoji identifikacioni broj životinje ne dopuštaju primjenu elektronska oznake sa jednakim jedinstvenim identifikacionim brojem, dotična država članica može dopustiti da, uz nadzor njezina nadležnog organa, drugo sredstvo označavanja ima drugačiji broj, pod uslovom da je ispunjen svaki od sljedećih uvjeta:</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 6 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	

<p>(a) životinja je rođena pij datuma stupanja na snagu provedbenih akata iz stava 3. drugog podstava tačke (c);</p> <p>(b) osigurana je potpuna sljedivost;</p> <p>(c) moguća je pojedinačna identifikacija svake životinje, uključujući gazdinstvo na kojem je rođena;</p> <p>(d) životinja nije najjeftinija trgovini unutar Unije.</p> <p>3. Kako bi se obezbjedila odgovarajuća sljedivost, prilagođavanje tehničkom napretku i optimalno funkcionisanje sistema označavanja, Komisija donosi delegirane akte u skladu sa članom 22.b u pogledu zahtjeva za sredstva označavanja navedena u Prilogu I. i prelazne mjere potrebne za uvođenje posebnih sredstava označavanja.</p> <p>Na osnovu odgovarajućih normi ISO ili drugih međunarodnih tehničkih normi koje su donijele priznate međunarodne organizacije za utvrđivanje normi, pod uslovom da se tim međunarodnim normama mogu zagarantovati barem bolji rezultati i viša nivoa pouzdanosti od normi ISO, Komisija provedbenim aktima utvrđuje potrebna pravila u vezi sa:</p> <p>(a) formatom i dizajnom sredstava označavanja;</p> <p>(b) tehničkim postupcima za elektronsko označavanje goveda; i</p> <p>(c) konfiguracijom identifikacijskog broja.</p> <p>Ti se provedbeni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 23. stava 2.</p> <p>4. Države članice od 18. jula 2019. obezbjeđuju postojanje potrebne infrastrukture za omogućavanje označavanja životinja na osnovu elektronska oznake kao službenog sredstva označavanja u skladu sa ovom Uredbom.</p> <p>Države članice od 18. jula 2019. mogu uvesti nacionalne odredbe kojima se uvodi obveza uporabe elektronske oznake kao jednog od dva sredstva označavanja predviđena u stavu 1.</p>				
---	--	--	--	--

<p>Države članice koje koriste mogućnost iz drugog podstava Komisiji dostavljaju tekst takvih nacionalnih odredbi i objavljuju te informacije na internetu. Komisija pomaže državama članicama pri objavljivanju tih informacija tako što na svoje internetske stranice stavlja poveznice na odgovarajuće internetske stranice država članica.</p> <p>5. Odstupajući od stava 1., goveda namijenjena kulturnim ili sportskim događajima, uz izuzetak sajmovi i izložbi, mogu biti označena alternativnim sredstvima označavanja koja pružaju jednake norme označavanja kao i ona predviđene u stavu 1.</p> <p>Gazdinstva koja se koriste alternativnim sredstvima označavanja iz prvog podstava registruju se u elektronskoj bazi podataka predviđenoj u članu 5.</p>				
<p>Komisija provedbenim aktima utvrđuje potrebna pravila za takvu registraciju. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 23. stava 2.</p> <p>Kako bi obezbjedila sljedivost na osnovu normi označavanja istovjetnih onima predviđenim u stavu 1., Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b u vezi sa zahtjevima za alternativna sredstva označavanja iz prvog podstava, uključujući prelazne mjere potrebne za njihovo uvođenje.</p> <p>Komisija može provedbenim aktima utvrditi pravila u vezi sa formatom i dizajnom alternativnih sredstava označavanja iz prvog podstava, uključujući prelazne mjere potrebne za njihovo uvođenje. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 23. stava 2.</p> <p>Svaka država članica obavještava ostale države članice i Komisiju o modelu sredstva označavanja koje se upotrebljava na njezinom državnom području. Te informacije objavljuje na internetu. Komisija pomaže državama članicama pri objavljivanju tih informacija tako što na svoje internetske stranice stavlja poveznice na</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

odgovarajuće internetske stranice država članica.”;				
<p>(5) Umeću se sljedeći članci: „Član 4.a</p> <p>Razdoblje za primjenu sredstava označavanja</p> <p>1. Sredstva označavanja predviđena u članu 4. stavu 1. primjenjuju se na životinju prije isteka najdužeg mogućeg perioda, koje određuje država članica u kojoj se životinja rodila. Najduže moguće razdoblje računa se od datuma rođenja životinje i ne može biti duže od 20 dana.</p> <p>Odstupajući od prvog podstava, zbog razloga povezanih sa fiziološkim razvojem životinja, to se razdoblje, za drugo sredstvo označavanja, može produžiti do 60 dana nakon rođenja životinje.</p> <p>Niti jedna životinja ne smije napustiti gazdinstvo na kojem je rođena dok se ne primijene dva sredstva označavanja na tu životinju.</p>	<p>Član 15</p> <p>Član 27a mijenja se i glasi: „Identifikacija novorođenih goveda od pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, vršiće se najkasnije u roku od 20 dana od dana rođenja.</p> <p>Novorođena goveda iz člana 6 st. 3 i 4 ovog zakona, koja nijesu identifikovana u skladu sa stavom 1 ovog člana, identifikovaće se do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.“</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(2. Kako bi se omogućila primjena sredstava označavanja u posebnim okolnostima u kojima postoje praktične poteškoće, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b radi određivanja posebnih okolnosti u kojima države članice mogu produžiti najduže moguće perioda za primjenu sredstava označavanja predviđena u stavu 1. prvom i drugom podstavu. Države članice obavještavaju Komisiju o svakom korišćenju te mogućnosti.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p>Član 4.b</p> <p>Označavanje životinja iz trećih zemalja</p> <p>1. Sve životinje koje u skladu sa Direktivom 91/496/EEZ podliježu veterinarskim pregledima, a koje se unose u Uniju iz treće zemlje te su namijenjene odredišnom gazdinstvu na području Unije označavaju se na odredišnom gazdinstvu sredstvom označavanja iz člana 4. stava 1.</p> <p>Izvorno ožnačavanje životinje koje je sprovela treća zemlja koja je zemlja porijekla upisuje se u elektronsku bazu</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 6 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”,	

<p>podataka predviđenu u članu 5. zajedno sa jedinstvenim identifikacionim brojem sredstva označavanja koji je životinji dodijelila odredišna država članica.</p> <p>Prvi podstav ne primjenjuje se na životinje koje su direktno namijenjene za klanicu smještenu u nekoj državi članici, pod uslovom da se one zakolju u periodu od 20 dana od tih veterinarskih pregleda u skladu sa Direktivom 91/496/EEZ.</p> <p>2. Sredstva označavanja životinja iz člana 4. stava 1. primjenjuju se u najdužem mogućem periodom koje određuje država članica u kojoj se nalazi odredišno gazdinstvo. To razdoblje ne može biti duže od 20 dana od veterinarskih pregleda iz stava 1.</p> <p>Odstupajući od prvog podstava, zbog razloga povezanih sa fiziološkim razvojem životinja, to se razdoblje, za drugo sredstvo označavanja, može produžiti do 60 dana od rođenja životinje.</p> <p>U svim slučajevima dva sredstva označavanja iz člana 4. stava 1. prvog podstava primjenjuju se na životinje prije nego što napuste odredišno gazdinstvo.</p> <p>3. Kada se odredišno gazdinstvo nalazi u državi članici koja je uvela nacionalne odredbe u skladu sa članom 4. stavom 4. drugim podstavom kako bi učinila obaveznom upotrebu elektronske oznake, životinje se označavaju tom elektronskom oznakom na odredišnom gazdinstvo u Uniji u periodu koji utvrđuje odredišna država članica. To razdoblje ne može biti duže od 20 dana od veterinarskih pregleda iz stava 1.</p> <p>Odstupajući od prvog podstava, zbog razloga povezanih sa fiziološkim razvojem životinja, to se razdoblje, za drugo sredstvo označavanja, može produžiti do 60 dana od rođenja životinje.</p> <p>U svim slučajevima životinje se označavaju elektronskom oznakom prije nego što napuste odredišno gazdinstvo.</p>			<p>broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>Član 4.c</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost</p>	<p>IV kvartal 2016</p>

<p>Označavanje životinja koje se premještaju iz jedne države članice u drugu</p> <p>1. Životinje premještene iz jedne države članice u drugu zadržavaju izvorno sredstvo označavanja primijenjeno na njih u skladu sa članom 4. stavom 1.</p> <p>Međutim, odstupajući od prvog podstava, počevši od 18. jula 2019., nadležni organ odredišne države članice može dopustiti:</p> <p>(a) zamjenu jednog od sredstava označavanja jednom elektronskom oznakom bez mijenjanja izvornog jedinstvenog identifikacijskog broja životinje;</p> <p>(b) zamjenu oba sredstava označavanja sa dva nova sredstva označavanja koji imaju isti, novi jedinstveni identifikacioni broj. To odstupanje može se primjenjivati do pet godina od 18. jula 2019. kada znakovi koji čine identifikacioni broj konvencionalne ušne markice životinje ne dopuštaju primjenu elektronske oznake sa istim jedinstvenim identifikacionim brojem te pod uslovom da je životinja rođena prije stupanja na snagu provedbenih akata iz člana 4. stava 3. drugog podstava tačke (c).</p> <p>2. Kada se odredišno gazdinstvo nalazi u državi članici koja je uvela nacionalne odredbe kako bi učinila obaveznom upotrebu elektronske oznake, životinje se označavaju tom elektronskom oznakom najkasnije na odredišnom gazdinstvu u najdužem mogućem periodu koje određuje država članica u kojoj se to odredišno gazdinstvo nalazi. To najduže moguće razdoblje ne premašuje 20 dana od datuma dolaska životinja na odredišno gazdinstvo.</p> <p>Odstupajući od prvog podstava, zbog razloga povezanih sa fiziološkim razvojem životinja, to se razdoblje može, za drugo sredstvo označavanja, produžiti do 60 dana od rođenja životinje.</p> <p>U svim slučajevima životinje se označavaju elektronskom</p>			<p>će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o identifikaciji i registraciji životinja</p>	
---	--	--	---	--

<p>oznakom prije nego što napuste odredišno gazdinstvo. Međutim, prvi podstav ne primjenjuje se za životinje koje su direktno namijenjene za klanicu koja se nalazi na državnom području države članice koja je uvela nacionalne odredbe kako bi učinila obaveznom upotrebu elektronske oznake.</p>				
<p>Član 4.d Uklanjanje, mijenjanje ili zamjena sredstava označavanja Ni jedno sredstvo označavanja ne smije se uklanjati, mijenjati ili zamjenjivati bez dozvole nadležnog tijela. Takva se dozvola može izdati samo ako se uklanjanjem, mijenjanjem ili zamjenom ne dovodi u pitanje sljedivost životinje te ako je moguća njezina pojedinačna identifikacija, uključujući identifikaciju gazdinstva na kojem je rođena. Svaka zamjena identifikacijskog broja unosi se u elektronsku bazu podataka predviđenu u članu 5. zajedno sa jedinstvenim identifikacionim brojem izvornog sredstva označavanja životinje”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 5 stav 5 i članom 6 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10)</p>	
<p>6) Član 5. zamjenjuje se sljedećim: „Član 5. Nadležna tijela država članica uspostavljaju elektronsku bazu podataka u skladu sa čl. 14. i 18. Direktive 64/432/EEZ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10)</p>	
<p>Države članice mogu razmjenjivati elektronska podatke između svojih elektronskih baza podataka od datuma na koji Komisija potvrdi potpuno funkcionisanje sistema razmjene podataka. Ta se razmjena obavlja uz garantovanje zaštite podataka i sprečavanje svake vrste zloupotrebe kako bi se zaštitili interesi držalaca.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijemljivo do ulaska CG u EU</p>		

<p>Kako bi se obezbjedila elektronska razmjena informacija među državama članicama, Komisija donosi delegirane akte u skladu sa članom 22.b radi utvrđivanja pravila koja se odnose na podatke koji će se razmjenjivati između elektronskih baza podataka država članica.</p> <p>Komisija provedbenim aktima utvrđuje tehničke uslove i načine takve razmjene te potvrđuje potpuno funkcionisanje sistema razmjene podataka. Ti seprovedbeni akti donose u skladu sa postupkom ispitivanja iz člana 23. stava 2.”.</p>				
<p>7)Član 6. zamjenjuje se sljedećim: „Član 6. 1. Kada neka država članica ne razmjenjuje elektronske podatke sa drugim državama članicama u okviru elektronskog sistema razmjene iz člana 5., primjenjuje se sljedeće: (a)nadležni organ te države članice za svaku životinju namijenjenu trgovini unutar Unije izdaje pasoš na osnovu informacija iz elektronske baze podataa uspostavljene u toj državi članici; (b)taj pasoš prati svaku životinju za koju je izdan kad god se ta životinja premješta iz jedne države članice u drugu; (c)po dolasku životinje na određeno gazdinstvo pasoš koji je prti predaje se nadležnom organu države članice u kojoj se to određeno gazdinstvo nalazi. 2. Kako bi se omogućilo slijeđenje kretanja životinje od gazdinstva porijekla koje se nalazi u državi članici, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s članom 22.b radi utvrđivanja pravila koja se odnose na informacije iz računalne baze podataka koje će se unijeti u pasoš, uključujući prelazne mjere potrebne za njihovo uvođenje.”.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo do ulaska CG u EU</p>		
<p>(8)Umeće se sljedeći član: „Član 6.a</p>				

<p>Ovom se Uredbom ne sprečava država članica u tome da donese nacionalne odredbe o izdavanju pasoša za životinje koje nisu namijenjene trgovini unutar Unije.”,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>(9) Član 7. mijenja se kako slijedi: (a) stav 1. mijenja se kako slijedi: i. druga alineja zamjenjuje se sljedećim: „—izvještavati nadležni organ o svim premještanjima u gazdinstvo i s njega, o svakom rođenju i smrti životinja na gazdinstvu, zajedno sa datumima tih događaja, u najdužem mogućem periodu koje određuje dotična država članica; taj najduže mogući period iznosi najmanje tri dana i ne duže od sedam dana nakon jednog od tih događaja; države članice mogu od Komisije zatražiti produženje najdužeg moguće perioda od sedam dana.”; ii. dodaje se sljedeći podstav: „Kako bi se uzelo u obzir praktične poteškoće u izuzetnim slučajevima, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b radi utvrđivanja iznimnih okolnosti u kojima države članice mogu produžiti najduže moguće razdoblje od sedam dana predviđeno u prvom podstavu drugoj alineji, zajedno s maksimalnim trajanjem tog produženja, koje ne može biti duže od 14 dana od isteka perioda od sedam dana iz prvog podstava druge alineje.”; (b) stav 2. zamjenjuje se sljedećim: „2. Kako bi se obezbjedila odgovarajuća i efikasna sljedivost goveda tokom sezonske ispaše, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b koji se odnose na države članice ili dio država članica u kojima se primjenjuju posebna pravila za sezonsku ispašu, uključujući razdoblje, posebne obaveze držalaca i pravila o registraciji gazdinstva i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 7 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10) i članovima 6-10 Pravilnika o načinu identifikacije i registracije goveda i vođenju registara i elektronske baze podatka (“Sl. list RCG”, br. 58/2007)</p>	

<p>premeštanja takvih goveda, uključujući prelazne mjere potrebne za njihovo uvođenje.”;</p> <p>()dodaju se sljedeći stavovi:</p> <p>„5. Odstupajući od stava 4., vođenje registra nije obavezno za držaoca koji:</p> <p>(a)ima pristup elektronskoj bazi podataka predviđenoj u članu 5. koja već sadrži informacije koje će se uvrstiti u registar; i</p> <p>(b)direktno unosi ažurirane iformacije u elektronsku bazu podataka predviđenu u članu 5. ili ga drugi unosi za njega.</p> <p>6. Kako bi se obezbjedila tačnost i pouzdanost informacija koje će se unijeti u registar gazdinstva predviđen u ovom članu, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b radi utvrđivanja potrebnih pravila koja se odnose na te informacije, uključujući prelazne mjere potrebne za njihovo uvođenje.”;</p>				
<p>(10) Član 8. briše se;</p>				
<p>11)Umeće se sljedeći član:</p> <p>„Član 9.a</p> <p>Osposobljavanje</p> <p>Države članice obezbjeđuju da svaka lice zadužena za označavanje i registraciju životinja dobije uputstva i smjernice o relevantnim odredbama ove Uredbe i svim delegiranim i provedbenim aktima koje donese Komisija u skladu sa ovom Uredbom.</p> <p>Kad god se relevantne odredbe izmijene, osobi iz prvog podstava stavljaju se na raspolaganje odgovarajuće informacije.</p> <p>Države članice obezbjeđuju dostupnost odgovarajućih tečajeva osposobljavanja.</p> <p>Komisija olakšava razmjenu najboljih praksi kako bi se poboljšao kvalitet informisanja i osposobljavanja širom Unije.”;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 15 Zakona o državnoj upravi ("Sl. list RCG", broj 38/3 i "Sl. list CG", broj 22/08 i 42/11)</p>	

(12) Član 10. briše se;				
<p>(13) Član 12. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„Član 12.</p> <p>Za potrebe ove glave primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(1),goveđe meso' znači svi proizvodi koji su obuhvaćeni oznakama KN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;</p> <p>(2),označavanje' znači stavljanje oznake na pojedinačan komad ili komade mesa ili na njihovu ambalažu ili, u slučaju proizvoda koji nisu prethodno zapakovani, navođenje odgovarajućih informacija u pisanom i vidljivom obliku za potrošače na prodajnom mjestu;</p> <p>(3),organizacija' znači skupina subjekata iz istog ili različitog segmenta trgovine goveđim mesom;</p> <p>(4),mljeveno goveđe meso' znači svako meso bez kosti samljeveno u komadiće koje sadrži manje od 1 % soli i obuhvaćeno je oznakama KN 0201, 0202, 0206 10 95 i 0206 29 91;</p> <p>(5),odresci' znači mali komadi mesa koji se smatraju prikladnima za ljudsku upotrebu i koji nastaju isključivo obrezivanjem tokom odstranjivanja kostiju trupa i/ili rezanja mesa;</p> <p>6),izrezano meso' znači meso izrezano na male komade, šnite ili druge pojedinačne dijelove koje subjekt više ne mora rezati prije nego što ih kupi krajnji potrošač i koje taj potrošač može direktno koristiti. Ta definicija ne obuhvaća mljeveno meso i odreske.”;</p> <p>Član 13. mijenja se kako slijedi:</p> <p>(a) stavovi 3. i 4. brišu se;</p> <p>(b)u stavu 5. uvodna fraza tačke (a) zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„(a)Subjekti i organizacije na oznakama također naznačuju:”;</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p>U stavu 4 riječi: „mesa i proizvoda od mesa“ zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa“.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka</p> <p style="text-align: center;">Član 17, stavovi 1 i 4</p> <p>Podaci iz Centralnog registra i Elektronske baze podataka o držaocima životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona (lični podaci) i gazdinstvima su povjerljivi i čuvaju se u skladu sa zakonom.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti za obilježavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.</p> <p>Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa</p>	<p>I kvartal 2016</p>

<p>(14)</p> <p>(c) dodaje se sljedeći stav:</p> <p>„6. Kako bi se izbjeglo nepotrebno ponavljanje oznaka na oznaci na govedem mesu u državama članicama ili trećim zemljama u kojima se odvijao uzgoj, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b o pojednostavljenom prikazu za slučajeve vrlo kratkog boravka životinje u državi članici ili trećoj zemlji rođenja ili klanja.</p> <p>Komisija provedbenim aktima donosi pravila o najvećoj dopuštenoj veličini i sastavu grupe životinja iz stava 1. i stava 2. tačke (a), uzimajući u obzir ograničenja u pogledu homogenosti grupe životinja od kojih dolaze to rasječeno meso i odresci mesa. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz člana 23. stava 2.“;</p> <p>(15) U članu 14. četvrti stav zamjenjuje se sljedećim: „Kako bi se obezbjedila usklađenost sa horizontalnim pravilima o označavanju u ovom odjeljku, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b kako bi, na osnovu iskustva u vezi sa mljevenim mesom, utvrdila pravila jednakovrijedna onima iz prva tri stava ovog člana za odreske goveđeg mesa ili rasječeno goveđe meso.“;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>(16) Član 15. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„Član 15.</p> <p>Obavezno označavanje goveđeg mesa iz trećih zemalja</p> <p>Odstupajući od člana 13., goveđe meso uvezeno na područje Unije za koje nisu dostupne sve informacije predviđene u članu 13. označuje se naznakom: „Porijeklo: nije iz EU-a“ i „Zaklano u: (ime treće zemlje)“;</p>	<p>Član 8</p> <p>U članu 17 stav 1 poslije riječi „životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p>U stavu 4 riječi: „mesa i proizvoda od mesa“ zamjenjuju se riječima: „goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa“.</p> <p>Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta kojim se uređuje način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od</p>	<p>I kvartal 2016</p>

<p>(17) Od 13. decembra 2014.:</p> <p>(a) naslov glave II. odjeljka II. zamjenjuje se riječima „Dobrovoljno označavanje“;</p> <p>(b) članci 16., 17. i 18. brišu se;</p> <p>(c) u glavu II. odjeljak II. umeće se sljedeći član:</p> <p>„Član 15.a Opća pravila Informacije o hrani koje ne obuhvaćaju informacije utvrđene u čl. 13., 14. i 15. i koje subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište dobrovoljno dodaju na oznake objektivne su, nadležni ih organi mogu provjeriti i razumljive su za potrošače. Te su informacije u skladu sa horizontalnim zakonodavstvom o označavanju, a posebno sa Uredbom (EU) br. 1169/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta. Kada subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište ne poštuju obaveze iz prvog i drugog stava, nadležni organ primjenjuje odgovarajuće sankcije kako je utvrđeno u članu 22. Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu sa članom 22.b o definicijama i zahtjevima koji se primjenjuju na pojmove ili kategorije pojmova koji se mogu staviti na oznake zapakovanog svježeg i zamrznutog goveđeg i telećeg mesa.</p> <p>(18) Članci 19., 20. i 21. brišu se;</p> <p>(19) Član 22. zamjenjuje se sljedećim:</p>	<p>„Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka Član 17, stavovi 1 i 4</p> <p>Podaci iz Centralnog registra i Elektronske baze podataka o držaocima životinja iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona (lični podaci) i gazdinstvima su povjerljivi i čuvaju se u skladu sa zakonom.</p> <p>Podaci iz stava 1 ovog člana mogu se koristiti za obilježavanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa.</p> <p>Način obilježavanja goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa propisuje Ministarstvo.</p>		goveđeg mesa	
<p>Član 22.</p> <p>1. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere kako bi obezbijile usklađenost sa odredbama ove Uredbe. Predviđenim kontrolama ne dovode se u pitanje kontrole koje Komisija može sprovoditi u skladu sa članom 9. Uredbe (EZ) br. 2988/95.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 19-25 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“,	

<p>Sve sankcije koje država članica izriče držaocu, subjektu ili organizaciji koji stavljaju goveđe meso na tržište efikasne su, odvratajuće i proporcionalne.</p> <p>Nadležni organ svake godine sprovodi najmanji broj službenih provjera u vezi sa označavanjem i registracijom životinja koje obuhvaćaju najmanje 3 % gazdinstva.</p> <p>Nadležni organ odmah povećava najmanju stöpu službenih provjera iz drugog podstava kada se utvrdi nepridržavanje odredbi o označavanju i registraciji životinja.</p> <p>Odabir gazdinstva koje nadležni organ treba provjeriti sprovodi se na osnovu analize rizika.</p> <p>Svaka država članica Komisiji do 31. avgusta podnosi godišnje izvještaje o sprovođenju službenih provjera tokom prethodne godine.</p>			<p>broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>2. Neovisno o stavu 1., nadležni organ držaocu izriče sljedeće administrativne sankcije:</p> <p>(a) ako jedna ili više životinja na gazdinstvo nije u skladu s bilo kojom odredbom utvrđenom u glavi I.: ograničenje kretanja svih životinja sa gazdinstva dotičnog držaoca ili na to gazdinstvo;</p> <p>(b) u slučaju životinja za koje nijesu u cijelosti ispunjeni zahtjevi o označavanju i registraciji utvrđeni u glavi I., neodgodivo ograničenje kretanja samo za te životinje, dok se u cijelosti ne ispune navedeni ahtjevi;</p> <p>(c) ako na jednom gazdinstvo broj životinja za koje nijesu u cjelini ispunjeni zahtjevi o označavanju i registraciji utvrđenima u glavi I. prelazi 20 %: neodgodivo ograničenje kretanja za sve životine koje se nalaze na tom gazdinstvo; ako se radi o gospodarstvima sa najviše 10 životinja, ta se mjera primjenjuje ako više od dvije životinje nisu u potpunosti označene u skladu sa zahtjevima utvrđenima u glavi I.;</p> <p>(d) ako držalac životinje ne može dokazati označavanje i sljedivost te životinje: prema potrebi, na osnovu ocjene zdravlja životinje i rizika za bezbjednost hrane, uništenje</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 23 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	

<p>životinje bez naknade;</p> <p>(e) ako držalac nadležni organ ne izvijesti o premještanju životinje u gazdinstvo i sa njega u skladu sa članom 7 stavom 1. drugom alinejom, adležni organ uvodi ograničenje kretanja životinja na to gazdinstvo i sa njega;</p> <p>(f) ako držalac nadležni organ ne izvijesti o rođenju i smrti životinje u skladu sa članom 7. stavom 1. drugom alinejom, nadležni organ uvodi ograničenje kretanja životinja n to gazdinstvo i sa njega;</p> <p>(g) u slučajevima trajnog neispunjavanja obaveze držalaca da podmiri troškove iz člana 9., države članice mogu uvesti ograničenja kretanja životinja na gazdinstvo tog držalaca i sa jega.</p>				
<p>3. Neovisno o stavu 1., kada su subjekti i organizacije koji stavljaju goveđe meso na tržište označili goveđe meso ne pridržavajući se svojih obveza utvrđenih u glavi II., države članice prema potrebi i u skladu načelom proporcionalnosti traže povlačenje goveđeg mesa s tržišta. Pored sankcija iz stava 1., države članice mogu:</p> <p>(a) ako je predmetno meso u skladu sa odgovarajućim veterinarskim i higijenskim propisima, odobriti:</p> <p>i. stavljanje tog goveđeg mesa na tržište nakon što je ono propisno označeno u skladu sa zahtjevima Unije; ili</p> <p>ii. direktno slanje tog goveđeg mesa na preradu u proizvode, osim onih navedenih u članu 12. prvoj alineji;</p> <p>(b) naložiti suspenziju ili povlačenje odobrenja dotičnih subjekata i organizacija.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o identifikaciji i registraciji životinja</p>	<p>IV kvartal 2016</p>
<p>4. Stručnjaci Komisije zajedno sa nadležni organima:</p> <p>(a) provjeravaju ispunjavaju li države članice zahtjeve iz ove Uredbe;</p> <p>(b) sprovode projere n terenu kako bi se uvjerali da se provjere obavljaju u skladu sa ovom Uredbom.</p>	<p>Član 11</p> <p>U članu 20, poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Kontrolu nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja može vršiti i Evropska</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Kontrolu vrši Generalni direktorat za zravlje i</p>	

<p>5. Država članica na čijem se državnom području sprovode provjere na terenu osigurava stručnjacima Komisije svaku pomoć koju bi mogli zatrebati prilikom izvođenja svojih zadataka. O rezultatu pregleda raspravlja se sa nadležnim organom dotične države članice prije nego što se sastavi i objavi konačni nalaz. Taj nalaz prema potrebi sadrži preporuke za države članice o poboljšanju usklađenosti sa ovom Uredbom.”;</p>	<p>unija.”</p> <p style="text-align: center;">Godišnji izvještaj Član 20</p> <p>Godišnji izvještaj o izvršenim kontrolama nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja, koji naročito sadrži: broj gazdinstava, životinja, inspekcijskih pregleda, izrečenih mjera i kazni, sačinjava Uprava i dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.</p> <p>Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže goveda, vrši se na najmanje 10% gazdinstva godišnje.</p> <p>Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže ovce i koze, vrši se na najmanje 3% gazdinstava sa najmanje 5% ovaca i koza godišnje.</p> <p>Odabir gazdinstva za godišnju kontrolu iz st. 2 i 3 ovog člana vrši se na osnovu analize rizika.</p> <p>Analiza rizika iz stava 4 ovog člana određuje se naročito na osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broja životinja na gazdinstvu; - broja identifikovanih životinja na gazdinstvu; - pojave bolesti životinja i opasnost po zdravlje ljudi i životinja; - značajne promjene u broju životinja u odnosu na prethodne godine; - rezultata kontrola izvršenih u prethodnim periodima, godišnjih kontrola, a naročito u pogledu vođenja registra na gazdinstvu i dokumenata koja prate životinje pri kretanju; - pravilnog dostavljanja podataka i dokumentacije Upravi, u skladu sa ovim zakonom; - i drugih kriterijuma od značaja za vršenje 		<p>potrošače Evropske komisije (DG SANCO)</p>	
--	---	--	---	--

	<p>kontrole koje odredi Ministarstvo.</p> <p>Za svaku izvršenu kontrolu gazdinstva sačinjava se zapisnik u koji se unose podaci o izvršenoj kontroli.</p> <p>Bliži način vršenja kontrole, obrazac zapisnika i bliži sadržaj godišnjeg izvještaja utvrđuje se propisom Ministarstva</p> <p>Kontrolu nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja može vršiti i Evropska unija.</p>			
<p>(20) Umeću se sljedeći članci:</p> <p>„Član 22.a</p> <p>Nadležna tijela</p> <p>Države članice određuju nadležni organ ili organe odgovorna za obezbjeđenje usklađenosti sa ovom Uredbom i svim aktima koje Komisija na osnovu nje donese.</p> <p>One obavještavaju Komisiju i druge države članice o tome koja su to tijela.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 5, 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i članom 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>Član 22.b</p> <p>Izvršavanje ovlašćenja</p> <p>1. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uslovima utvrđenima u ovom članu.</p> <p>2. Ovlašćenje za donošenje delegiranih akata iz člana 4. stava 1., člana 4. stava 3., člana 4. stava 5., člana 4.a stava 2., člana 5., člana 6. stava 2., člana 7. stava 1., člana 7. stava 2., člana 7. stava 6., člana 13. stava 6., člana 14. stava 4. i člana 15.a dodjeljuje se Komisiji na period od pet godina počevši od 17. jula 2014. Komisija izrađuje izvještaje o delegiranju ovlašćenja najkasnije devet mjeseci prije kraja perioda od pet godina. Delegiranje ovlašćenja automatski se produžava za perioda jednakog trajanja, osim ako se Evropski parlament ili Savjet tom produženju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog perioda.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

<p>3. Evropski parlament ili Savjet u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlaštenja iz člana 4. stava 1., člana 4. stava 3., člana 4. stava 5., člana 4.a stava 2., člana 5, člana 6. stava 2., člana 7. stava 1., člana 7. stava 2., člana 7. stava 6., člana 13. stava 6., člana 14. stava 4. i člana 15.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlaštenja koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Evropske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.</p> <p>4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Evropskom parlamentu i Savjetu.</p> <p>5. Delegirani akt donesen na osnovu člana 4. stava 1., člana 4. stava 3., člana 4. stava 5., člana 4.a stava 2., člana 5., člana 6. stava 2., člana 7. stava 1., člana 7. stava 2., člana 7. stava 6., člana 13. stava 6., člana 14. stava 4. i člana 15.a stupa na snagu samo ako Evropski parlament ili Savjet u roku od dva mjeseca od dostavljanja tog akta Evropskom parlamentu i Savjetu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Evropski parlament i Savjet obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produži za dva mjeseca na inicijativu Evropskog parlamenta ili Savjeta.”;</p> <p>(21)Član 23. zamjenjuje se sljedećim:</p> <p>„Član 23.</p> <p>Postupak odbora</p> <p>1. Komisiji pomaže za provedbene akte donesene na osnovu člana 4. stava 3., člana 4. stava 5., člana 5. i člana 13. stava 6. Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja osnovan članom 58. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p> <p>Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 Evropskog parlamenta i Savjeta.</p> <p>2. Kod upućivanja na ovaj stav, primjenjuje se član 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.</p>				
--	--	--	--	--

<p>Ako se mišljenje Odbora mora dobiti na osnovu pisanog postupka, navedeni postupak završava bez rezultata kada to u roku za davanje mišljenja odluči predsjednik odbora ili to zahtijeva obična većina članova odbora.</p> <p>(22) Umeće se sljedeći član: „Član 23.a Izveštaje i razvoj zakonodavstva Komisija najkasnije: —18. jula 2019. za odredbe o dobrovoljnom označavanju, i —18. jula 2023. za odredbe o elektronskom označavanju, Europskom parlamentu i Savjetu podnosi odgovarajuća izvještaja o sprovođenju i utjecaju ove Uredbe koja obuhvaćaju, u prvom slučaju, mogućnost preispitivanja odredbi o dobrovoljnom označavanju, a u drugom slučaju tehničku i ekonomsku izvedivost uvođenja obaveznog elektronskog označavanja u cijeloj Uniji. Tim se izvješćima prema potrebi prilažu odgovarajući zakonodavni prijedlozi.”;</p>				
<p>(23) Umeće se sljedeći Prilog: „PRILOG I. SREDSTVA OZNAČAVANJA A) KONVENCIONALNA UŠNA MARKICA S UČINKOM OD 18. JULA 2019.: B) ELEKTRONSKA OZNAKA U OBLIKU ELEKTRONSKA UŠNE MARKICE C) ELEKTRONSKA OZNAKA U OBLIKU BOLUSNOG TRANSPONDERA D) ELEKTRONSKA OZNAKA U OBLIKU INJEKTORSKOG TRANSPONDERA”</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Zakona o identifikaciji i registraciji životinja</p>	<p>IV kvartal 2016</p>
<p>Član 2. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana</p>		<p>Neprenosivo</p>		

objave u Službenom listu Evropske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i direktno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 15. maja 2014.	Nema odgovarajuće odredbe			
Regulativa 21/2004				
Član 1 1. Svaka država članica uspostavlja sistem za označavanje i registraciju ovaca i koza, u skladu sa odredbama ove Uredbe. 2. Ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje pravila Zajednice koja mogu biti donesena u vezi sa iskorjenjivanjem bolesti ili za potrebe kontrole, i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/496/EEZ i Uredbu (EZ) br. 1782/2003.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 1 i 2 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
Član 2. Za potrebe ove Uredbe: (a) „životinja“ znači svaka životinja vrste ovca ili koza;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
(b) „gazdinstvo“ znači svaki objekat, građevina ili, u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto na kojem se životinje drže trajno ili privremeno, osim veterinarske prakse ili klinika;	Član 1 U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4, Poslije tačke 5 dodaju se tri nove tačke koje glase: „5a) gazdinstvo ovaca i koza je bilo koji objekat, zgrada ili u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, zemljište na kom ovce i koze borave, drže ili se uzgajaju, trajno ili privremeno, osim veterinarskih ambulanti i veterinarske službe;	Potpuno usklađeno		

<p>(c) „držalac“ znači svaka fizička ili pravna lice koja je odgovorna za životinje, čak i privremeno, osim veterinarske prakse ili klinika;</p>	<p>Član 1 U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4, Poslije tačke 4 dodaju se četiri nove tačke koje glase: „4a) držalac ovaca ili koza je vlasnik ovaca ili koza odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinju, trajno ili privremeno, osim veterinarskih ambulanti i veterinarske službe;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>d) „nadležni organ“ znači središnji organ ili organe države članice koje je odgovorno za ili mu je povjereno sprovođenje veterinarskih pregleda i sprovođenje ove Uredbe ili, u slučaju nadzora za nagradu, organu kojemu je povjereno sprovođenje Uredbe (EZ) br. 1782/2003;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 5 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i članom 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG“, broj 30/12)</p>	
<p>e) „trgovina unutar Zajednice“ znači trgovina kako je određena u članu 2. stavu 6. Direktive 91/68/EEZ (1).</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o zdravstvenim uslovima za stavljanje u promet ovaca i koza</p>	<p>II kvartal 2018</p>
<p>Član 3 stav 1 1. Sistem za označavanje i registraciju životinja obuhvaća sljedeće elemente: (a) sredstva za označavanje kojima se označava svaka životinja; (b) ažurni registri koji se vode na svakom gazdinstvo;</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 10 - 13 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	

<p>(c) prijava za kretanje; (d) središnji registar ili elektronska baza podataka</p>				
<p style="text-align: center;">Član 3 stav 2</p> <p>2. Komisija i nadležni organ predmetne države članice imaju pristup svim podacima koje obuhvaća ova Uredba. Države članice i Komisija preduzimaju potrebne mjere kako bi obezbjedili pristup tim podacima za sve zainteresovane strane, uključujući i organizacije potrošača koje priznaje država članica, pod uslovom da se poštuju nacionalni propisi o zaštiti i tajnosti podataka.</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 17 u stavu 2 poslije riječi stočarstva dodaje se zarez i riječi: „Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.“</p> <p style="text-align: center;"><i>Zaštita podataka</i> Član 17, stav 2</p> <p>Pristup Centralnom registru i Elektronskoj bazi podataka iz stava 1 ovog člana imaju: Ministarstvo, Specijalistička veterinarska laboratorija i druga pravna lica koja imaju zaključen ugovor o vršenju poslova od javnog interesa u oblasti veterinarstva i stočarstva, Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		
<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>1.Sve životinje na gazdinstvu koje su rođene nakon 9. jula 2005. ili za Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku odgovarajućeg datuma pristupanja označavaju se u skladu sa stavom 2. u roku koji određuje država članica, a u svakom slučaju prije odlaska životinje sa gazdinstva na kojem je rođena. Taj rok ne smije biti duži od šest mjeseci. Odstupajući od odredbi, države članice mogu produžiti taj rok, koji ipak ne može biti duži od devet mjeseci, za životinje koje se drže u ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom. Dotične države članice obavještavaju Komisiju</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Član 10 mijenja se i glasi: Stav 1</p> <p>Identifikacija ovaca i koza vrši se identičnim, dvostrukim ušnim markicama na oba uha, fiksiranjem kroz ušnu školjku, u roku od šest mjeseci od rođenja odnosno prije napuštanja gazdinstva, a ukoliko se drže u ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom, identifikacija se vrši u roku od devet mjeseci od rođenja.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>o učinjenim izuzecima. Ako je potrebno, provedbena pravila mogu se utvrditi u skladu sa postupkom iz člana 13. stava 2.</p>				
<p>2. (a) Životinje se označavaju prvim sredstvom za označavanje koje zadovoljava uslove iz odjeljka A.1 do A.3 Priloga, i, (b) drugim sredstvom za označavanje koja su odobrila nadležna tijela i koja su u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim u odjeljku A.4 Priloga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3 Član 10 mijenja se i glasi: Stav 2</p> <p>Ovce i koze namijenjene za stavljanje u promet na teritoriju zemalja članica Evropske unije pored identifikacije iz stava 1 ovog člana identifikuju se i jednom elektronski čitljivom oznakom.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>(c) Međutim, do datuma iz člana 9. stava 3., drugo sredstvo označavanja može se zamijeniti sistemom koji je utvrđen u odjeljku A.5 Priloga, osim u slučaju životinja uključenih u trgovinu unutar Zajednice. (d) Države članice koje uvode sistem iz tačke (c) moraju u okviru postupka iz člana 13. stava 2. od Komisije tražiti odobrenje za njegovo uvođenje. U tu svrhu Komisija pregleda dokumentaciju koju su dostavile države članice i sprovodi revizije potrebne za procjenu sistema. Kada se obave revizije, Komisija u roku od 90 dana od prijema zahtjeva za odobrenje podnosi izvještaje Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, zajedno sa nacrtom odgovarajućih mjera.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Neprenosivo</p>		
<p>3. Međutim, kad se radi o životinjama koje su namijenjene za klanje prije dobi od 12 mjeseci i nisu namijenjene niti trgovini unutar Zajednice niti izvozu u treće zemlje, nadležni organ može, kao alternativu sredstvu za označavanje iz stava 2., odobriti metodu označavanja koja je navedena u odjeljku A.7 Priloga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3 Član 10 mijenja se i glasi: Stav 1</p> <p>Identifikacija ovaca i koza vrši se identičnim, dvostrukim ušnim markicama na oba uha, fiksiranjem kroz ušnu školjku, u roku od šest mjeseci od rođenja odnosno prije napuštanja gazdinstva, a ukoliko se drže u ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom, identifikacija se vrši</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>4. Sve životinje uvezene iz treće zemlje koje su nakon 9. jula 2005. ili za Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku odgovarajućeg datuma pristupanja pregledane u skladu sa Direktivom 91/496/EEZ i koje ostaju na području Zajednice označavaju se u skladu sa stavom 2. na gazdinstvo odredišta na kojem se obavlja uzgoj stoke u roku koji određuje država članica, ali nije duži od 14 dana nakon obavljanja pregleda, a u svakom slučaju prije odlaska sa gazdinstva.</p> <p>Izvorna oznaka treće zemlje evidentira se u registru gazdinstva predviđenom u članu 5., zajedno sa identifikacionim brojem koju joj je dodijelila država članica odredišta.</p> <p>Međutim, označavanje predviđeno u stavu 1. nije potrebno za životinje namijenjene za klanje, ako se životinja prevozi direktno sa granične veterinarske postaje u klanicu koja se nalazi u državi članici u kojoj se obavljaju pregledi iz prvog podstava te ako se životinja zakolje u roku od pet radnih dana nakon obavljenih pregleda.</p>	<p>u roku od devet mjeseci od rođenja.</p> <p>Član 3 Član 10 mijenja se i glasi: Stav 3</p> <p>Uvezene ovce i koze identifikuju se na prvom gazdinstvu istovara u Crnoj Gori, a najkasnije 14 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja gazdinstva.</p> <p>Stav 5</p> <p>Uvezene ovce i koze iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće zemlje) identifikuju se novim ušnim markicama i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i broj ušne markice iz zemlje porijekla.</p> <p>Stav 6</p> <p>Uvezene ovce i koze namijenjene za klanje koje se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od pet radnih dana nakon veterinarskog pregleda na granici, zadržavaju ušne markice zemlje porijekla i ne identifikuju se novim ušnim markicama.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>5. Sve životinje porijeklom iz druge države članice zadržavaju vlastite izvorne oznake.</p>	<p>Član 3 Član 10 mijenja se i glasi: Stav 4</p> <p>Uvezenim ovcama i kozama iz zemalja članica Evropske unije ne mijenjaju se ušne marlice i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>6. Sredstva za označavanje ne smiju se ukloniti ili zamijeniti bez dozvole nadležnog organa. Ako je sredstvo za označavanje postalo nečitko ili je izgubljeno, što je prije</p>	<p>Član 2 Član 5 mijenja se i glasi: " II. IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA DOMAĆIH</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>moгуće, stavlja se zamjensko sredstvo za označavanje koje nosi isti identifikacioni broj, u skladu s ovim članom. Uz identifikacioni broj životinje i odvojeno od njega, zamjensko sredstvo za označavanje može nositi oznaku koja pokazuje koliko je puta sredstvo za označavanje zamijenjeno.</p> <p>Međutim, nadležni organ može, u okviru svog nadzora, dopustiti da zamjenska sredstva za označavanje nose različiti identifikacioni broj, pod uslovom da se očuva sljedivost, posebno u slučaju označavanja životinja u skladu sa stavom 3.</p>	<p>ŽIVOTINJA I GAZDINSTAVA</p> <p>Član 5, stavovi 5 i 6</p> <p>Ušne markice ne smiju se skidati i mijenjati bez dozvole Uprave.</p> <p>Nabavku ušnih markica u skladu sa zakonom i raspodjelu veterinarskim ambulantom vrši Uprava."</p> <p>Član 3</p> <p>Član 10 mijenja se i glasi:</p> <p>Stavovi 7,8,9</p> <p>U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva, držalac ovaca i koza dužan je da u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi izdavanja nove ušne markice.</p> <p>Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 7 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem o čemu obavještava držaoca i veterinarsku ambulantu.</p> <p>Veterinarska ambulanta je dužna da u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice izvrši identifikaciju životinje novom ušnom markicom.</p>			
<p>7. Način na koji se sredstva za označavanje dodjeljuju gazdinstvo, distribuiraju te na koji se označavaju životinje određuje nadležni organ.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 5 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	

<p>8. Države članice obavještavaju jedna drugu i Komisiju o modelu sredstava za označavanje i načinu označavanja koji se koriste na njihovom državnom području.</p> <p>9. Države članice koje su uvele elektronsko označavanje na dobrovoljnoj osnovi u skladu sa odredbama odjeljka A.4 i A.6 Priloga, do datuma iz člana 9. stava 3. moraju obezbjediti da pojedinačni brojevi elektronskog označavanja i karakteristike korištenih sredstava u skladu Direktivi 91/68/EEZ budu navedeni u odgovarajućoj sertifikatu koja prati životinje u trgovini unutar Zajednice</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprimjenjivo do ulaska CG u EU</p>		
<p>Član 5.</p> <p>1. Svaki držalac životinja, osim prevoznika, mora voditi ažuran registar koji sadrži barem podatke navedene u odjeljku B Priloga.</p>	<p>Član 4</p> <p>U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi: „Držalac ovaca i koza, osim prevoznika, dužan je da vodi registar gazdinstva ovaca i koza i vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembra tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine.”</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 5</p> <p>2. Države članice mogu tražiti od držaoca da u registar unese dodatne podatke iz stava 1., kao dodatak onima koji su navedeni u odjeljku B Priloga.</p> <p>3. Oblik registra odobrava nadležni organ, čuva se u pisanom ili elektronskom obliku, i u svako doba dostupan je na gazdinstvu i na zahtjev nadležnog tijela u minimalnom periodu koje određuje nadležni organ, ali koje ne može biti kraći od tri godine.</p> <p>4. Odstupajući od odredbi iz stava 1., registar podataka iz odjeljka B Priloga nije obvezan u državama članicama u kojima je operativna središnja elektronska baza podataka koja već sadrži te podatke.</p> <p>5. Na zahtjev nadležnog organa, svaki držalac dostavlja sve podatke o porijeklu, označavanju i, prema potrebi,</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 12 i 13 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	

<p>odredištu životinja koje je držalac držao, čuvao, prevezio, stavio u promet ili zaklao u posljednje tri godine.</p> <p>6. Države članice obavještavaju jedna drugu i Komisiju o obliku i sadržaju registra gazdinstva koji se koristi na njihovom državnom području i, gdje je primjenjivo, o odobrenim odstupanjima od odredbi stava 1.</p>				
<p>Član 6</p> <p>1. Od 9. jula 2005., sve životinje koje se premještaju unutar nacionalnog područja između dva odvojena gazdinstva mora pratiti pasoš koji se zasniva na obrascu koje je sastavio nadležni organ. Taj dokument sadrži barem podatke navedene u odjeljku C Priloga, a popunjava ga držalac ako to već nije učinio nadležni organ.</p> <p>2. Države članice mogu u prijavi za kretanje iz stava 1. unijeti i dodatne podatke, uz one koji se nalaze u odjeljku C Priloga, ili mogu zahtijevati da se takvi podaci unesu.</p> <p>3. Držalac na gazdinstvu odredišta čuva prijave za kretanje u minimalnom periodu koje određuje nadležni organ, ali koje ne može biti kraće od tri godine. Na zahtjev nadležnog organa držalac dostavlja kopiju putnog lista.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članom 13 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
<p>Član 6</p> <p>4. Odstupajući od odredbi stava 1., prijava za kretanje nije obavezna u državi članici u kojoj je uspostavljena središnja elektronska baza podataka koja sadrži barem podatke iz odjeljka C Priloga, osim potpisa držalaca.</p> <p>5. Države članice obavještavaju jedna drugu i Komisiju o obliku i sadržaju prijave za kretanje koja se koristi na njihovom državnom području i, gdje je primjenjivo, o odstupanjima iz stava 4.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijemljivo do ulaska CG u EU</p>		
<p>Član 7</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da nadležni organ posjeduje središnji registar svih gazdinstva, sa podacima o držaocima životinja na svom državnom području, osim o prevoznicima.</p> <p>2. Registar sadrži i identifikacioni broj gazdinstva ili, ako</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni</p>	

nadležni organ odobri, identifikacioni broj držaoca, koji nije prevoznik, zanimanje držaoca, vrstu proizvodnje (meso ili mlijeko) i vrstu koju drži.			list CG", broj 73/10)	
Ako držalac trajno drži životinje, on radi popis životinja u redovnim razmacima, koje određuje nadležni organ države članice, a najmanje jednom godišnje.	<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>U članu 12 stav 1 mijenja se i glasi: „Držalac ovaca i koza, osim prevoznika, dužan je da vodi registar gazdinstva ovaca i koza i vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine.”</p>	Potpuno usklađeno		
3. Gazdinstvo ostaje evidentirano u središnjem registru do isteka tri uzastopne godine u kojima nije bilo životinja na gazdinstvo. Od 9. jula 2005. registar se uključuje u elektronsku bazu podataka iz člana 8. stava 1.	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>1. Od 9. jula 2005., nadležni organ svake države članice uspostavlja elektronsku bazu podataka u skladu sa odjeljkom D.1 Priloga.</p> <p>2. Svaki držalac životinja, osim prevoznika, u roku od 30 dana ako se radi o podacima o držalacu ili gazdinstvu, i u roku od sedam dana ako se radi o podacima o premještanju životinja, nadležnom organu dostavlja sljedeće:</p> <p>(a) podatke za unos u središnji registar i rezultate popisa iz člana 7. stava 2., kao i podatke potrebne za uspostavljanje baze podataka iz stava 1.;</p> <p>(b) u onim državama članicama koje primjenjuju odstupanje od člana 6. stava 4., svaki put kad se životinja premješta, detalje o premještanju kako je utvrđeno u</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i članovima 7 i 8 Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka ("Sl. list CG",	

<p>prijavi za kretanje iz člana 6.</p> <p>3. Nadležni organ svake države članice može, ako to želi, uspostaviti elektronsku bazu podataka koja sadrži barem podatke navedene u odjeljku D.2 Priloga.</p> <p>4. Države članice u elektronsku bazu podataka iz stava 1. i stava 3. mogu osim podataka navedenih u odjeljku D.1 i odjeljku D.2 Priloga unijeti i dodatne podatke.</p> <p>5. Baza podataka iz stava 3. obavezna je od 1. januara 2008.</p>			br.33/2014)	
<p>Član 9.</p> <p>1. Smjernice i postupci za sprovođenje elektronskog označavanja usvajaju se u skladu sa postupkom iz člana 13. stava 2.</p> <p>2. Kako bi se unaprijedila sprovođenje opšteg elektronskog označavanja, usvajaju se odluke iz stava 1.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>M2</p> <p>3. Od 1. decembra 2008. ili za Hrvatsku od datuma pristupanja za sve je životinje obavezno elektronsko označavanje u skladu sa smjernicama iz stava 1. i u skladu sa odgovarajućim odredbama iz odjeljka A Priloga. Međutim, države članice u kojima je ukupan broj ovaca i koza 600 000 ili manje mogu takvo elektronsko označavanje učiniti neobaveznim za koze koje nisu uključene u trgovinu unutar Zajednice. Države članice u kojima je ukupan broj koza 160 000 ili manje, elektronsko označavanje također mogu učiniti neobaveznim za ovce koje nisu uključene u trgovinu unutar Zajednice.</p> <p>M2</p> <p>4. poslije 31 decembra 2009, države mogu uvesti obavezno korištenje elektronske identifikacije za životinje rođene na njihovoj teritoriji.</p>	<p>Član 3</p> <p>Član 10 mijenja se i glasi:</p> <p>Stav 2</p> <p>Ovce i koze namijenjene za stavljanje u promet na teritoriju zemalja članica Evropske unije pored identifikacije iz stava 1 ovog člana identifikuju se i jednom elektronski čitljivom oznakom.</p> <p>Član 16</p> <p>Poslije člana 27a dodaju se dva nova člana koja glase:</p> <p>Član 27c</p> <p>Identifikacija ovaca i koza dvostrukim ušnim markicama vršiče se dok brojno stanje ovaca i koza u Crnoj Gori ne bude veće od 600.000 ovaca odnosno 160.000 koza, osim ovaca i koza iz člana 10 stav 2 ovog zakona. Ukoliko dođe do povećanja broja ovaca i koza preko 600.000, sve ovce i koze u Crnoj Gori identifikovaće se u skladu sa članom 10 stav 2 ovog zakona.“</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 10</p> <p>1. Izmjena Priloga i mjere potrebne za sprovođenje ove Uredbe usvajaju se u skladu s postupkom iz člana 13. stava 2.</p> <p>Ove mjere odnose se posebno na:</p> <p>(a) minimalnu nivo kontrola koje se moraju sprovesti;</p> <p>(b) primjenu administrativnih kazni;</p> <p>(c) potrebne prelazne odredbe za početno razdoblje rada sistema.</p> <p>2. U skladu sa postupkom iz člana 13. stava 2. sljedeći podaci se mogu ažurirati:</p> <p>(a) rokovi za dostavljanje podataka iz člana 8. stava 2.,</p> <p>(b) demografski pragovi za stoku, iz drugog i trećeg</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

podstava člana 9. stava 3.				
<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>1. Države članice obavještavaju jedna drugu i Komisiju o nazivu nadležnog tijela koje je odgovorno za obezbjeđenje usklađenosti s ovom Uredbom.</p> <p>2. Države članice obezbjeđuju da su sve lica zadužena za označavanje i registraciju životinja dobile upustva i smjernice o odgovarajućim odredbama Priloga i da su im dostupni odgovarajući programi za osposobljavanje.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo do ulaska CG u EU		
<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>1. Države članice preduzimaju sve potrebne mjere za obezbjeđivanje usklađenosti sa odredbama ove Uredbe. Predviđene kontrole ne dovode u pitanje bilo koju drugu kontrolu koju Komisija može sprovesti u skladu sa članom 9. Uredbe (EZ, Euratoma) br. 2988/95.</p> <p>2. Države članice utvrđuju pravila o kaznama koje se primjenjuju za sprovođenje ove Uredbe i preduzimaju sve potrebne mjere kako bi obezbjedile njihovo sprovođenje. Predviđene kazne moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 19 - 25 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)	
<p>3. Stručnjaci iz Komisije zajedno s nadležnim organima:</p> <p>(a) potvrđuju da države članice ispunjavaju zahtjeve ove Uredbe;</p> <p>(b) prema potrebi sprovode kontrole na licu mjesta, kako bi obezbjedili da se kontrole iz stava 1. sprovode u skladu s ovom Uredbom.</p>	<p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>U članu 20, poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Kontrolu nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja može vršiti i Evropska unija.“</p> <p style="text-align: center;">Godišnji izvještaj</p> <p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>Godišnji izvještaj o izvršenim kontrolama nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja, koji naročito sadrži: broj gazdinstava, životinja, inspekcijskih pregleda, izrečenih mjera i kazni, sačinjava Uprava i dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.</p>	Potpuno usklađeno	Kontrolu vrši Generalni direktorat za zavrhlje i potrošače Evropske komisije (DG SANCO)	

	<p>Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže goveda, vrši se na najmanje 10% gazdinstva godišnje.</p> <p>Kontrola iz stava 1 ovog člana, za gazdinstva na kojima se drže ovce i koze, vrši se na najmanje 3% gazdinstava sa najmanje 5% ovaca i koza godišnje.</p> <p>Odabir gazdinstva za godišnju kontrolu iz st. 2 i 3 ovog člana vrši se na osnovu analize rizika.</p> <p>Analiza rizika iz stava 4 ovog člana određuje se naročito na osnovu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - broja životinja na gazdinstvu; - broja identifikovanih životinja na gazdinstvu; - pojave bolesti životinja i opasnost po zdravlje ljudi i životinja; - značajne promjene u broju životinja u odnosu na prethodne godine; - rezultata kontrola izvršenih u prethodnim periodima, godišnjih kontrola, a naročito u pogledu vođenja registra na gazdinstvu i dokumenata koja prate životinje pri kretanju; - pravilnog dostavljanja podataka i dokumentacije Upravi, u skladu sa ovim zakonom; - i drugih kriterijuma od značaja za vršenje kontrole koje odredi Ministarstvo. <p>Za svaku izvršenu kontrolu gazdinstva sačinjava se zapisnik u koji se unose podaci o izvršenoj kontroli.</p> <p>Bliži način vršenja kontrole, obrazac zapisnika i bliži sadržaj godišnjeg izvještaja utvrđuje se propisom Ministarstva</p> <p>Kontrolu nad identifikacijom i registracijom gazdinstava i životinja može vršiti i Evropska unija.</p>			
--	---	--	--	--

<p>4. Država članica na čijem se državnom području sprovode kontrole na licu mjesta stručnjacima iz Komisije pruža svu potrebnu pomoć u obavljanju njihovih zadataka.</p> <p>Prije sastavljanja i dostavljanja konačnog izvještaja potrebno je sa nadležnim organom predmetne države članice obaviti razgovor o rezultatima pregleda.</p> <p>5. Ako Komisija smatra da rezultati kontrola to opravdavaju, ona preispituje situaciju unutar Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja iz člana 13. stava 1. U skladu s postupkom iz člana 13. stava 2. može donijeti potrebne odluke.</p> <p>6. Komisija prati razvoj situacije. U svjetlu takvog razvoja i u skladu s postupkom iz člana 13. stava 2. može izmijeniti ili staviti izvan snage odluke iz stava 5.</p> <p>7. Prema potrebi, usvajaju se detaljna pravila za primjenu ovog člana u skladu s postupkom iz člana 13. stava 2.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Član 13.</p> <p>1. Komisiji pomaže Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja, osnovan Uredbom (EZ) br. 178/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta (1).</p> <p>2. Prilikom upućivanja na ovaj stav primjenjuju se član 5. i član 7. Odluke 1999/468/EZ.</p> <p>Razdoblje iz člana 5. stava 6. Odluke 1999/468/EZ iznosi tri mjeseca.</p> <p>3. Odbor usvaja svoj poslovnik.</p>	<p>nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Članovi 14-17</p>	<p>nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Prilog</p> <p>A. Sredstva za označavanje</p>	<p>Član 3</p> <p>Član 10 mijenja se i glasi:</p> <p>"Identifikacija ovaca i koza vrši se identičnim, dvostrukim ušnim markicama na oba uha, fiksiranjem kroz ušnu školjku, u roku od šest mjeseci od rođenja odnosno prije napuštanja gazdinstva, a ukoliko se drže u</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem izmjena i dopuna Pravilnika o identifikaciji i načinu vođenja registara</p>	<p>I kvartal 2017</p>

	<p>ekstenzivnim uslovima ili na otvorenom, identifikacija se vrši u roku od devet mjeseci od rođenja.</p> <p>Ovce i koze namijenjene za stavljanje u promet na teritoriju zemalja članica Evropske unije pored identifikacije iz stava 1 ovog člana identifikuju se i jednom elektronski čitljivom oznakom.</p> <p>Uvezene ovce i koze identifikuju se na prvom gazdinstvu istovara u Crnoj Gori, a najkasnije 14 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja gazdinstva.</p> <p>Uvezenim ovcama i kozama iz zemalja članica Evropske unije ne mijenjaju se ušne markice i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka.</p> <p>Uvezene ovce i koze iz zemalja koje nijesu članice Evropske unije (u daljem tekstu: treće zemlje) identifikuju se novim ušnim markicama i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i broj ušne markice iz zemlje porijekla.</p> <p>Uvezene ovce i koze namijenjene za klanje koje se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od pet radnih dana nakon veterinarskog pregleda na granici, zadržavaju ušne markice zemlje porijekla i ne identifikuju se novim ušnim markicama.</p> <p>U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica ošteti ili nije čitljiva, držalac ovaca i koza dužan je da u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi</p>		<p>gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka</p>	
--	--	--	--	--

	<p>izdavanja nove ušne markice.</p> <p>Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 7 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem o čemu obavještava držaoca i veterinarsku ambulantu.</p> <p>Veterinarska ambulanta je dužna da u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice izvrši identifikaciju životinje novom ušnom markicom.</p> <p>Uz zahtjev iz stava 7 ovog člana prilaže se i dokaz o uplati troškova.</p> <p>Oblik, sadržaj i materijal za izradu ušnih markica iz stava 1 ovog člana i način postavljanja - aplikacije ušnih markica, oblik i način postavljanja elektronske oznake propisuje Ministarstvo."</p>			
B. Registar gazdinstva	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 12 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i Pravilnikom o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka (“Sl. list CG“, br. 33/2014)	
C. Prijava za kretanje	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 13 Zakona o	

			identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i Pravilnikom o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka ("Sl. list CG", br. 33/2014)	
D. Elektronska baza podataka	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 15 i 16 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10) i Pravilnikom o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva ovaca i koza i elektronske baze podataka ("Sl. list CG", br. 33/2014)	
Direktiva 2008/71/EZ				
<p>Član 1.</p> <p>Ova Direktiva određuje minimalne zahtjeve za identifikaciju i registraciju svinja, ne dovodeći u pitanje detaljnija pravila Zajednice koja se mogu uspostaviti radi iskorjenjivanja bolesti ili u svrhu kontrole.</p> <p>Ona se primjenjuje ne dovodeći u pitanje Odluku 89/153/EEZ i provedbena pravila predviđena u skladu s</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članovima 1 i 2 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni	

Direktivom 91/496/EEZ.			list CG", broj 73/10)	
<p style="text-align: center;">Član 2.</p> <p>Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>(a) „životinja“ znači bilo koja životinja iz porodice Suidae, isključujući slobodnoživuće svinje kako je određeno članom 2. tačkom (b) Direktive Savjeta 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge (2);</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 4 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), Pravilnikom o identifikaciji i registraciji svinja ("Sl. list CG", br. 48/14) i Pravilnikom o mjerama za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i rskorjenjivanje klasične kuge svinja (Službeni list CG“, broj 18/14)	
<p>(b) „gazdinstvo“ znači bilo koji objekat, konstrukcija ili, u slučaju uzgoja na otvorenom, bilo koje mjesto u kojem životinje borave, gdje se uzgajaju ili s njima postupa;</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4</p> <p>Poslije tačke 5 dodaju se tri nove tačke koje glase:</p> <p>5b) gazdinstvo svinja je bilo koji objekat, zgrada ili u slučaju uzgoja (držanja) na otvorenom, mjesto na kojem svinje borave, drže ili se uzgajaju;</p>	Potpuno usklađeno		
<p>(c) „držalac“ znači bilo koje fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za životinje, čak i na privremenoj osnovi;</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4 poslije tačke 4 dodaju se četiri nove tačke koje glase:</p> <p>4b) držalac svinja je vlasnik svinja odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za</p>	Potpuno usklađeno		

	životinju, trajno ili privremeno;			
(d) „nadležni organ” znači središnji organ države članice nadležne za sprovođenje veterinarskih pregleda ili bilo koji organ kojemu je delegirala tu nadležnost u smislu sprovođenja ove Direktive;	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Materija je regulisana članom 5 Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG”, broj 48/07 i „Službeni list CG”, broj 73/10) i članom 6 Zakona o veterinarstvu („Službeni list CG”, broj 30/12)	
(e) „trgovina” znači trgovina kako je određena tačkom 3. člana 2. Direktive 90/425/EEZ.	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostavljanja unutrašnjeg tržišta	IV kvartal 2018

<p style="text-align: center;">Član 3.</p> <p>1. Države članice obezbjeđuju da: (a) nadležni organ ima ažurirani popis svih gazdinstva koja drže životinje obuhvaćene ovom Direktivom i koja su smještena na njihovom području, posebno navodeći držalace životinja; takva gazdinstva moraju ostati na tom popisu do isteka tri uzastopne godine u kojima na gazdinstvo nije bilo životinja. Taj popis mora uključivati i oznaku ili oznake koje dopuštaju identifikaciju gazdinstva u skladu s prvim podstavom člana 5. stava 2. i člana 8.</p>	<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a, stav 9 Bliži sadržaj i način vođenja registra gazdinstva svinja propisuje Ministarstvo.</p> <p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 16 stav 2 riječi: „ iz čl. 7, 12 i 15“ zamjenjuju se riječima: „ iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15“.</p> <p style="text-align: center;">Elektronska baza podataka Član 16</p> <p>Elektronsku bazu podataka uspostavlja i vodi Uprava. Elektronska baza podataka naročito sadrži podatke iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15 ovog zakona. Bliži sadržaj Elektronske baze podataka propisuje Ministarstvo.</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i načinu vođenja registara gazdinstva svinja i elektronske baze podataka</p>	<p style="text-align: center;">I kvartal 2015</p>
<p>(b) Komisija i nadležni organ mogu imati pristup svim podacima dobivenim na osnovu ove Direktive.</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 17 u stavu 2 poslije riječi stočarstva dodaje se zarez i riječi: „Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.“</p> <p style="text-align: center;">Zaštita podataka Član 17. stav 2</p> <p>Pristup Centralnom registru i Elektronskoj bazi podataka iz stava 1 ovog člana imaju: Ministarstvo, Specijalistička veterinarska laboratorija i druga pravna lica koja imaju zaključen ugovor o vršenju poslova od javnog</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

	<p>interesa u oblasti veterinarstva i stočarstva, Evropska unija, organizacije potrošača i druge institucije pod uslovom da se povjerljivi podaci čuvaju u skladu sa stavom 1 ovog člana.</p>			
<p>2. Države članice mogu se ovlastiti u skladu s postupkom iz člana 18. Direktive 90/425/EEZ da s popisa iz stava 1. tačke (a) ovog člana isključe fizička lica koje drže samo jednu životinju koja je namijenjena za njihovu ličnu upotrebu ili potrošnju, ili da u obzir uzmu posebne okolnosti, pod uslovom da je ta životinja podvrgnuta kontrolama predviđenim ovom Direktivom prije bilo kakvog njezinog premještanja.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a Stav 4 Fizičko lice koje drži jednu svinju na svom gazdinstvu koja je namijenjena za sopstvene potrebe nije dužno da podnese prijavu iz člana 5 stav 3 ovog zakona i da vodi registar gazdinstva svinja.</p>	Potpuno usklađeno		
<p>Član 4. 1. Države članice obezbjeđuju da bilo koji držalac naveden na popisu predviđenom članom 3. stavom 1. tačkom (a) vodi registar u kojem je naveden broj životinja koje se na gazdinstvo nalaze. Taj registar uključuje ažuriranu evidenciju o premještanju (broj dotičnih životinja po svakom postupku ulaza i izlaza) barem na osnovu skupnog premještanja navodeći, kako je primjereno, njihovo porijeklo ili odredište, kao i datum takvih premještanja. Identifikacijska oznaka primijenjena u skladu s čl. 5. i 8. navodi se u svim slučajevima.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a Stav 1 Držalac svinja dužan je da vodi registar gazdinstva svinja i vrši popis svinja dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembra tekuće godine. Stav 2 Podaci o izvršenom popisu dostavljaju se Upravi u periodu do 15. jula tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine. Stav 3 Registar iz stava 1 ovog člana, naročito sadrži: podatke o gazdinstvu svinja, držaocu svinja i svinjama na gazdinstvu. Stav 5 Držalac svinja dužan je da u registar gazdinstva</p>	Potpuno usklađeno		

	svinja unosi podatke o porijeklu, identifikaciji, određištju kretanja (prodaja, nabavka, transport, rođenje, uginuće i klanje), kao i podatke o inspekcijskim kontrolama.			
U slučaju čistokrvnih i hibridnih svinja koje se u matičnu knjigu pasmina unose u skladu s Direktivom Savjeta 88/661/EEZ od 19. decembra 1988. o zootehničkim standardima koje su primjenjive na svinje za rasplod (1), može se odobriti alternativni sistem registracije zasnovan na pojedinačnoj identifikaciji koji dopušta identifikaciju životinja u skladu s postupkom iz člana 18. Direktive 90/425/EEZ ako on nudi garancije koje su jednake registru.	Nema odgovarajuće odredbe	Odredba nema obavezujući karakter		
2. Države članice obezbjeđuju i da: (a) bilo koji držalac po zahtjevu nadležnog organa, tom nadležnom organu dostavlja sve podatke koji se odnose na porijeklo, identifikaciju i, tamo gdje je to primjereno, određište životinja koje je posjedovao, držao, prevezio, označavao ili zaklao;	<p>Član 6</p> <p>Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase:</p> <p>„Registar gazdinstva svinja</p> <p>Član 14a</p> <p>Stav 6</p> <p>Držalac svinja dužan je da sve promjene iz stava 5 ovog člana, unosi u registar gazdinstva svinja u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra dostavi Upravi u roku od sedam dana od nastanka promjene, radi unošenja podataka u Elektronsku bazu podataka.</p> <p>Stav 7</p> <p>Držalac svinja (osim prevoznika), dužan je da promjene podataka koje se odnose na držaoca i gazdinstvo dostavi Upravi u roku od sedam dana od dana nastanka promjene, radi unošenja u Elektronsku bazu podataka.</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(b) bilo koji držalac životinja koje se trebaju premještati do ili sajma ili sabirnog centra osigura ispravu koja sadrži pojedinosti o dotičnoj životinji, za odgovornu osobu bilo na sajmu bilo u sabirnom centru, tko je držalac životinja, na privremenoj osnovi.</p> <p>Ta odgovorna lice može isprave dobivene u skladu s prvim podstavom koristiti za sprovođenje obveza predviđenih trećim podstavom stava 1.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a, stav 9 Bliži sadržaj i način vođenja registra gazdinstva svinja propisuje Ministarstvo.</p> <p>Član 7 U članu 16 stav 2 riječi: „ iz čl. 7, 12 i 15“ zamjenjuju se riječima: „ iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15“.</p> <p>Elektronska baza podataka Član 16 Elektronsku bazu podataka uspostavlja i vodi Uprava. Elektronska baza podataka naročito sadrži podatke iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15 ovog zakona. Bliži sadržaj Elektronske baze podataka propisuje Ministarstvo.</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i načinu vođenja registra gazdinstva svinja i elektronske baze podataka</p>	<p>I kvartal 2015</p>
<p>(c) su registri i podaci dostupni na gazdinstvo i, po zahtjevu, nadležnom organu, na minimalno razdoblje koje treba odrediti nadležni organ, no koje ne može biti manje od tri godine.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a Držalac svinja dužan je da podatke iz registra gazdinstva svinja čuva najmanje tri godine od dana kada zadnja svinja napusti gazdinstvo.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 5. 1. Države članice obezbjeđuju poštovanje sljedećih opštih načela: (a) identifikacijske se oznake moraju primijeniti prije no što životinje napuste gazdinstvo rođenja; (b) niti se jedna oznaka ne može ukloniti ili zamijeniti bez</p>	<p>Član 5 Član 14 mijenja se i glasi: “Identifikacija svinja Član 14 Stav 1 Identifikacija svinja vrši se dvostrukim ušnim</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		

<p>dozvole nadležnog tijela.</p> <p>Ako je oznaka postala nečitljiva ili se izgubila, u skladu s ovim članom primjenjuje se nova oznaka; držalac treba evidentirati svaku novu oznaku u registar koji se spominje u članu 4. kako bi se uspostavila poveznica s prethodnim oznakama primijenjenim na životinju.</p> <p>2. Životinje se moraju označiti što je ranije moguće, a u svakom slučaju prije nego napuste gazdinstvo, ušnom markicom ili tetovažom čime se omogućuje određivanje gazdinstva s kojega potječu i omogućuje upućivanje na bilo koje popratne isprave koje moraju spomenuti takvu ušnu markicu ili tetovažu kao i upućivanje na popis koji se spominje u članu 3. stavu 1. točki (a).</p>	<p>markicama na lijevo uvo, fiksiranjem kroz ušnu školjku.</p> <p style="text-align: center;">Stav 2</p> <p>Ušne markice moraju imati jedinstven kod za identifikaciju svake svinje pojedinačno.</p> <p style="text-align: center;">Stav 3</p> <p>Novorođene svinje identifikuju se prije napuštanja gazdinstva rođenja, a najkasnije u roku od 45 dana po rođenju.</p> <p style="text-align: center;">Stav 4</p> <p>Držalac svinja je dužan da podnese zahtjev za identifikaciju svinja u roku od sedam dana od dana rođenja svinje.</p> <p style="text-align: center;">Stav 8</p> <p>U slučaju gubitka ušne markice ili ako se ušna markica oštetila ili nije čitljiva, držalac svinje dužan je da u roku od sedam dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, podnese zahtjev Upravi, radi izdavanja nove ušne markice.</p> <p style="text-align: center;">Stav 9</p> <p>Uprava je dužna, ukoliko utvrdi da je ušna markica pripadala toj životinji, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 8 ovog člana, izdati novu ušnu markicu sa novim identifikacionim brojem o čemu obavještava držaoca i veterinarsku ambulantu.</p> <p style="text-align: center;">Stav 11</p> <p>Veterinarska ambulanta je dužna da u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice izvrši identifikaciju životinje novom ušnom markicom.</p> <p style="text-align: center;">Stav 12</p> <p>Uz zahtjev iz stava 8 ovog člana, prilaže se i</p>			
--	--	--	--	--

	dokaz o izvršenoj uplati troškova. Stav 13 Oblik, sadržaj i materijal za izradu ušnih markica kao i način postavljanja - aplikacije ušnih markica propisuje Ministarstvo."			
Države članice mogu, odstupajući od drugog podstava člana 3. stava 1. tačke (c) Direktive 90/425/EEZ, primijeniti svoje nacionalne sisteme za sva premještanja životinja na svojem području. Takvi sistemi moraju omogućavati identifikaciju gazdinstva s kojega potječu i gazdinstva na kojem su rođene. Države članice izvještavaju Komisiju o sistemima koje namjeravaju u tu svrhu uvesti. U skladu s postupkom koji se spominje u članu 18. Direktive 90/425/EEZ, od države članice može se zatražiti da učini izmjene svojem sistemu ako on ne udovoljava tom zahtjevu. Životinje koje nose privremenu oznaku kojom se identifikuje pošiljka, tokom čitavog trajanja premještanja moraju biti praćene ispravom koja omogućuje određivanje porijekla, vlasništva, mjesta polaska i odredišta.	Nema odgovarajuće odredbe		Odredba nije obavezujućeg karaktera (CG se odlučila za sistem nemijenjanja ušnih markica uvezenim svinjama koja potiču iz zemalja članica Evropske unije shodno članu 5 Prijedloga ovog zakona)	
Član 6. 1. Ako nadležni organ države članice odredišta odluči ne zadržati identifikacijsku oznaku dodijeljenu životinji u gazdinstvo porijekla, sve troškove proistekle kao posljedica zamjene oznake snosi taj organ. Ako je oznaka zamijenjena na takav način, uspostavlja se poveznica između identifikacije koju dodjeljuje nadležni organ države članice slanja i nove identifikacije koju dodjeljuje nadležni organ države članice odredišta; ta se poveznica bilježi u registru predviđenom članom 4. Na mogućnost iz prvog podstava ne može se pozivati u slučaju životinja namijenjenih za klanje koje su uvezene na osnovu člana 8., a koje ne nose novu oznaku u skladu s članom 5. 2. Ako se životinjama trgovalo, nadležni organ države	Nema odgovarajuće odredbe		Odredba nije obavezujućeg karaktera (CG se odlučila za sistem nemijenjanja ušnih markica uvezenim svinjama koja potiču iz zemalja članica Evropske unije shodno članu 5 Prijedloga ovog zakona)	

<p>članice odredišta može, za potrebe člana 5. Direktive 90/425/EEZ, pribjeći članu 4. Direktive 89/608/EEZ kako bi dobilo podatke koji se odnose na životinje, njihovo stado porijekla i bilo koja premještanja kojima su bile podvrgnute.</p>				
<p>Član 7. Države članice obezbjeđuju da bilo koji podatak koji se odnosi na premještanje životinja koje nisu praćene certifikatom ili dokumentom propisanim veterinarskim ili zootehničkim zakonodavstvom ostaje dostupan nadležnom organu, po njegovom zahtjevu, na minimalno razdoblje koje taj organ određuje.</p>	<p>Član 6 Poslije člana 14 dodaju se tri nova člana koja glase: „Registar gazdinstva svinja Član 14a Držalac svinja dužan je da podatke iz registra gazdinstva svinja čuva najmanje tri godine od dana kada zadnja svinja napusti gazdinstvo.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 8. Bilo koja životinja uvezena iz treće zemlje koja je prošla preglede predviđene Direktivom 91/496/EEZ i koja ostaje na području Zajednice treba se, u roku od trideset dana od podvrgavanja tim pregledima i, u svakom slučaju prije njezina premještanja, identifikuje oznakom koja ispunjava zahtjeve iz člana 5. ove Direktive osim ako je odredišno gazdinstvo klanica smještena na području nadležnog organa odgovornog za veterinarske preglede, a životinja je stvarno zaklana u 30-dnevnom periodu. Poveznica mora biti uspostavljena između identifikacije koju ustanovljava treća zemlja i identifikacije koja joj je dodijeljena od odredišne države članice. Ta poveznica mora biti zapisana u registru predviđenim članom 4.</p>	<p>Član 5 Član 14 mijenja se i glasi: “Identifikacija svinja Član 14 Stav 6 Uvezene svinje iz trećih zemalja identifikuju se novim ušnim markicama u roku od 30 dana od dana veterinarskog pregleda na granici, odnosno prije napuštanja prvog gazdinstva istovara u Crnoj Gori i upisuju se u registar gazdinstva i Elektronsku bazu podataka u koje se, pored novog identifikacionog broja, unosi i postojeći broj ušne markice iz zemlje porijekla. Stav 7 Uvezene svinje namijenjene klanju zadržavaju ušne markice zemlje porijekla i ne identifikuju se novim ušnim markicama ukoliko se direktno transportuju na klanicu i ako se klanje izvrši u roku od 30 dana nakon veterinarskog pregleda na granici.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>		
<p>Član 9. Države članice donose nužne upravne i/ili kaznene mjere</p>	<p>Član 12 U članu 23 alineja 2 poslije riječi:</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Materija je regulisana članovima 21-25</p>	

<p>kako bi kaznile bilo koje kršenje veterinarskog zakonodavstva Zajednice, ako je ustanovljeno da označavanje ili identifikacija ili vođenje registara predviđenih članom 4. nije bilo sprovedeno u skladu sa zahtjevima ove Direktive.</p>	<p>„držalac životinje“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p>U alineji 5 poslije riječi: „držalac životinja“ dodaju se riječi: „iz člana 4 tač. 4, 4a, 4b i 4c ovog zakona“.</p> <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Član 24 mijenja se i glasi:</p> <p>„Novčanom kaznom od 800 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ne omogući identifikaciju životinja iz člana 4 tač.4, 4a, 4b i 4c ovog zakona i ne omogući registraciju gazdinstva (član 5 stav 1); 2) ne prijavi novo gazdinstvo organu uprave nadležnom za poslove veterinarstva u roku od 30 dana od dana formiranja gazdinstva (član 5 stav 3); 3) bez dozvole Uprave skida i mijenja ušne markice (član 5 stav 5); 4) u roku od 7 dana od dana uočavanja gubitka, odnosno oštećenja ušne markice, ne podnese zahtjev Upravi, za izdavanje duplikata ušne markice odnosno nove ušne markice (član 6 stav 8; član 10 stav 7 i član 14 stav 8); 5) ne vodi registar gazdinstva (član 7 stav 1); 6) ne dostavi podatke Upravi o svakom kretanju goveda sa i do gazdinstva, kao i rođenje, uginuće, klanje, kupoprodaju, sa datumima kad su se ovi događaji desili, u roku od sedam dana od nastanka događaja (član 7 		<p>Zakona o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10)</p>	
--	---	--	--	--

	<p>stav 3);</p> <p>7) držalac goveda sve promjene iz člana 7 stav 3 ovog zakona ne unose u registar gazdinstva goveda u roku od tri dana od dana nastanka promjene (član 7 stav 4);</p> <p>8) goveda ili ovce i koze upućuje na pašnjake-katune, u periodu od 1. maja do 15. oktobra, a ne popuni prijavu kretanja (odlazak na katun), i ne ovjeri je kod veterinarske ambulante (član 7 stav 6 i član 12 stav 7);</p> <p>9) pasoš iz člana 8 st. 1 i 2 ovog zakona ne prati goveda pri kretanju sa gazdinstva (član 8 stav 4);</p> <p>10) držalac goveda ne vrati pasoš Upravi u roku od sedam dana od dana uginuća životinje (član 8 stav 6);</p> <p>11) klanica ne vrati pasoš Upravi u roku iz člana 8 stav 6 ovog zakona Upravi (član 8 stav 7);</p> <p>12) u roku od 7 dana od dana gubitka, odnosno oštećenja pasoša držalac goveda ne podnese zahtjev Upravi za izdavanje duplikata pasoša (član 8 stav 9);</p> <p>13) držalac goveda ne vrati privremeni pasoš Upravi u roku od 7 dana kad tele napuni četiri mjeseca života ili ukoliko tele uquine ili bude zaklano (član 9 stav 2);</p> <p>14) privremeni pasoš koristi za više od dva kretanja sa gazdinstva (član 9 stav 4);</p> <p>15) ne vodi evidenciju o kretanjima teladi koje prati privremeni pasoš (član 9</p>			
--	--	--	--	--

	<p>stav 6);</p> <p>16) ne vodi registar gazdinstva ovaca i koza i ne vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembra tekuće godine i podatke o izvršenom popisu ne dostavi Upravi u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine (član 12 stav 1);</p> <p>17) držalac ovaca, odnosno koza sve promjene iz člana 12 stava 3 ovog zakona ne unose u registar gazdinstva u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke o promjene podataka iz registra ne dostavi Upravi u roku od sedam dana od dana nastanka promjene (član 12 stav 4);</p> <p>18) držalac ovaca i koza, promjene podataka koje se odnose na držaoca i gazdinstvo ne dostavi Upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene (član 12 stav 5);</p> <p>19) ovce i koze koje se premještaju između dva odvojena gazdinstva ne prati prijava za kretanje (član 13 stav 1);</p> <p>20) ne vodi registar gazdinstva svinja i ne vrši popis svinja dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. jula i 31. decembra tekuće godine (član 14a stav 1);</p> <p>21) držalac svinja ne unese u registar gazdinstva svinja sve podatke o porijeklu, identifikaciji, odredištu</p>			
--	---	--	--	--

	<p>kretanja kao i podatke o inspekcijskim kontrolama (član 14a stav 5);</p> <p>22) držalac svinja sve promjene iz člana 14a stav 5 ovog zakona ne unese u registar gazdinstva svinja u roku od tri dana od dana nastanka promjene i podatke i promjene podataka iz registra ne dostavi Upravi u roku od sedam dana od nastanka promjene (član 14a stav 6);</p> <p>23) popunjenu i potpisanu prijavu iz člana 14b stav 1 ovog zakona, držalac svinja ne dostavi veterinarskoj ambulanti iz člana 5 stav 2 ovog zakona (član 14b stav 2).</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3.000 eura.</p> <p>Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 8.000 eura.</p> <p>Za prekršaje iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci."</p> <p style="text-align: center;">Član 14</p> <p style="text-align: center;">Član 25 mijenja se i glasi:</p> <p>"Novčanom kaznom od od 800 eura do 25.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:</p> <p>1) ne izvrši identifikaciju i registraciju životinja iz člana 5 stav 1 ovog zakona i ne izvrši registraciju gazdinstva iz člana 4 tačka 5, 5a i 5b ovog zakona (član 5</p>			
--	---	--	--	--

	<p>stav 2);</p> <p>2) ne dostavi Upravi prijavu kretanja (odlazak na katun) u roku od tri dana od dana ovjere (član 7 stav 6 i član 12 stav 7);</p> <p>3) ne izvrši u roku od 14 dana od dana dobijanja obavještenja Uprave o izdavanju nove ušne markice identifikaciju životinje novom ušnom markicom (član 10 stav 9 i član 14 stav 10);</p> <p>4) ne izda popisni list za registraciju gazdinstva i potvrdu o izvršenoj identifikaciji domaćih i drugih životinja (član 18 stav 1);</p> <p>5) najkasnije u roku od tri dana od dana utvrđivanja promjena ne dostavi Upravi podatke o rođenju, uginuću, klanju, kupoprodaji, kretanju domaćih životinja, kao i podatke o promjeni vlasništva i registraciji novih gazdinstava (član 18 st. 3);</p> <p>6) ne čuva zadužene ušne markice i ne vodi evidenciju o zaduženim i apliciranim ušnim markicama i izdatim privremenim pasošima, kao i evidenciju o ovjerenim prijavama kretanja (odlazak na katun) (član 18 stav 4).</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 60 eura do 3.000 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom</p>			
--	---	--	--	--

	<p>kaznom od 300 eura do 8.000 eura.</p> <p>Za prekršaj iz stava 1 ovog člana, osim novčane kazne, pravnom licu može se izreći i zaštitna mjera, zabrana vršenja djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci."</p>			
Članovi 10 - 13	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Prilozi I i II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Regulativa 504/2008				
<p>Član 2.</p> <p>Definicije</p> <p>1. Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije u članu 2. tačkama (a), (c) do (f), (h) i (i) Direktive 90/426/EEZ i članu 2. točki (c) Direktive 90/427/EEZ.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i registraciji kopitara</p>	IV kvartal 2017
<p>2. Primjenjuju se i sljedeće definicije:</p> <p>(a) „držalac“ znači bilo koja fizičko ili pravno lice koja ima vlasništvo nad kopitarima, ili ih posjeduje, ili je zadužena za njihovo držanje, sa ili bez finsnsijske naknade, bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, uključujući tokom prevoza, na sajmovima ili tokom takmičenja, trka ili kulturnih događanja;</p>	<p>Član 1</p> <p>U Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja („Službeni list RCG“, broj 48/07 i „Službeni list CG“, broj 73/10), u članu 4 poslije tačke 4 dodaju se četiri nove tačke koje glase:</p> <p>4c) držalac kopitara je vlasnik kopitara odnosno svako fizičko ili pravno lice koje je odgovorno za njihovo držanje, sa ili bez naknade, trajno ili privremeno, kao i za vrijeme prevoza, na sajmovima ili za vrijeme takmičenja, trka ili kulturnih događanja;</p>	Potpuno usklađeno		

<p>(b) „transponder“ znači pasivna naprava s radijskom frekvencijom koja se može samoočitavati:</p> <p>i. koja ispunjava ISO 11784 standard i koja primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju; i</p> <p>ii. koja se može očitati napravom za očitavanje koja je kompatibilna sa ISO 111785 standardom, na minimalnoj udaljenosti od 12 cm;</p> <p>(c) „kopitari“ znači divlji ili domaći sisari sa kopitima koji pripadaju svim vrstama roda Equus porodice Equidae, te njihovim melezima;</p> <p>(d) „jedinствени životni broj“ znači jedinstveni 15-znamenasti slovno-brojačani kôd koji sadrži podatke o pojedinačnom kopitaru te bazu podataka i zemlju u kojoj je ta informacija prvi put zabilježena u skladu sa sistemom kodiranja Jedinstvenog životnog broja kopitara (UELN) i koji sadrži:</p> <p>i. šestoznamenasti identifikacioni kôd kompatibilan sa sistemom UELN za bazu podataka koja se spominje u članu 21. stavu 1.; nakon čega slijedi</p> <p>ii. deveteroznamenasti jedinstveni identifikacioni broj koji je dodijeljen dotičnom kopitaru</p> <p>(e) „pametna kartica“ znači plastična naprava s umetnutim računalnim čipom koji može pohranjivati podatke i elektroničkim ih putem prenositi u kompatibilne računalne sisteme.</p>	<p>Identifikacija i registracija kopitara i registracija gazdinstva drugih životinja</p> <p>Član 14c</p> <p>Identifikacija i registracija kopitara (konji, magarci, mazge i mule) i registracija gazdinstva drugih životinja (živina i pčelinja društva) vrši se u skladu sa propisom Ministarstva.</p> <p>Držalac životinja iz stava 1 ovog člana, dužan je da vodi registar gazdinstva.</p> <p>Nabavku sredstava za identifikaciju životinja iz stava 1 ovog člana i raspodjelu veterinarskim ambulancama vrši Uprava.</p> <p>Način vođenja i sadržaj registra iz stava 2 ovog člana, propisuje Ministarstvo.“</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i registraciji kopitara</p>	<p>IV kvartal 2017</p>
<p>Članovi 3 - 23</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i registraciji kopitara</p>	<p>IV kvartal 2017</p>
<p>Članovi 25 - 27</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

Odluka 2000/678/EC				
<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>1. Registar gazdinstava mora sadržati najmanje sljedeće podatke o svakom gazdinstvu sa svinjama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) oznaku države i identifikacioni broj koji sadrži najviše 12 oznaka (pored oznake države); b) adresu gazdinstva; c) ime i adresu lica odgovorne za životinje; d) geografske koordinate ili ekvivalentnu geografsku oznaku gazdinstva; e) polje, gdje je nadležni organ može upisati sanitarni podatke, na primjer, ograničenja kretanja, status ili druge relevantne informacije u kontekstu programa Zajednice ili nacionalnih programa. <p>2. Osim podatka iz stava 1, registar može sadržavati sljedeće podatke o svakom gazdinstvu sa svinja:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) vrsta proizvodnje; b) kapacitet; c) ime i adresu vlasnika gazdinstva; d) ime i adresu lica odgovorne za sanitarne mjere; e) druge podatke koje nadležni organ smatra potrebnim. 	<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>U članu 16 stav 2 riječi: „ iz čl. 7, 12 i 15“ zamjenjuju se riječima: „ iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15“.</p> <p style="text-align: center;">Elektronska baza podataka Član 16</p> <p>Elektronsku bazu podataka uspostavlja i vodi Uprava.</p> <p>Elektronska baza podataka naročito sadrži podatke iz čl. 7, 12, 14a, 14c i 15 ovog zakona. Bliži sadržaj Elektronske baze podataka propisuje Ministarstvo.</p>	Djelimično usklađeno	Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta o identifikaciji i načinu vođenja registra gazdinstva svinja i elektronske baze podataka	I kvartal 2015
Države članice će obavijestiti Komisiju o podacima iz stava 2. Koji su sadržani u registru gazdinstava u njihovim nacionalnim bazama podataka za svinje.	Nema odgovarajuće odredbe	Neprimjenjivo do ulaska CG u EU		
Član 2	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		



Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Naziv propisa	Zakon o o izmjenama i dopunama zakona o identifikaciji i registraciji životinja	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XIX POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDA	3. Stočarstvo i veterinarstvo
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	12 Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika	12.10.30 Zdravlje životinja i zootehnika [03.50.30]
Ključni termini - eurovok deskriptori		

Cetinjski put bb, PC »Vektra« 81000 Podgorica
TEL: (+381) 20 482-109; FAX: (+381) 20 234-306
Web: www.nidr.gov.me